



# SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

JP Službeni glasnik Republike Srpske,  
Bawa Luka, Pave Radana 32A  
Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708

Subota, 14. jun 2003. godine  
BANJA LUKA  
Broj 44 God. XII

Žiro-računi: Razvojna banka Jugoistočne  
Evrope AD Banja Luka 562-099-00004292-34  
Zepter komerc banka AD Banja Luka  
567-162-10000010-81

493

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/94) donosim

## UKAZ

### O PROGLAŠENJU ZAKONA O BANKAMA REPUBLIKE SRPSKE

Prolašavam Zakon o bankama Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj sjednici održanoj 29. i 30. aprila 2003. godine.

Broj: 01-020-329/03  
5. maja 2003. godine  
Banja Luka

Predsjednik  
Republike,  
Dragan Čavić s r

## ZAKON

### OBANKAMA REPUBLIKE SRPSKE

#### I - OPŠTE ODREDBE

##### Član 1.

Ovim zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje, supervizija i prestanak rada pravnih lica koja obavljaju poslove primanja novčanih depozita i davanja kredita, kao i drugih poslova u skladu sa ovim zakonom (u daqem tekstu: banka) u Republici Srpskoj.

Banka se osniva i posluje kao akcionarsko društvo.

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

**Osnovni kapital** - banke se sastoji od gotovine i materijalne imovine svih običnih akcija, prioriternih nekumulativnih akcija, kao i opštih zakonskih rezervi, zadržane dobiti i drugih stavki koje propiše Agencija za bankarstvo.

**Dopunski kapital** - banke čini iznos trajnih prioriternih kumulativnih akcija, iznos opštih rezervi za kreditne gubitke za aktivu klasifikovanu kao dobra aktiva, iznos subordinisanih dugova do 50% visine osnovnog kapitala, iznos hibridnih instrumenata kapitala do 50% visine osnovnog kapitala i druge stavke koje propiše Agencija za bankarstvo. Dopunski kapital ne može preći 100% iznosa osnovnog kapitala.

**Kapital** - banke čini zbir osnovnog i dopunskog kapitala banke.

**Neto kapital** - banke čini zbir osnovnog i dopunskog kapitala umawenog za odbitne stavke definisane i propisane aktima Agencije.

**Uplaćeni akcionarski kapital** - je iznos gotovine uplaćen od strane akcionara za sve obične i prioritne akcije.

**Vlasnički udio** - je bilo koji vlasnički udio akcionara određen vaqano registrovanim ugovorom u nadležnim institucijama kojim je definisan doprinos u

novcu ili drugoj imovini, koji predstavqa proporcionalan interes u pravu upravljanja i dobiti poslovanja pravnog lica.

**Značajan vlasnički interes** - ima bilo koje pravno ili fizičko lice koje posjeduje najmanje 10% ukupnih glasačkih prava drugog pravnog lica ili banke.

**Prioritetne akcije** - su tekuće akcije sa fiksnom dividendom bez prava glasa ukoliko nisu konvertovane u obične akcije. Prioritetne akcije mogu biti konvertovane samo u obične akcije nakon prethodnog odobrenja Agencije i potom odobrenja akcionara. U slučaju likvidacije banke vlasnici prioriternih akcija imaju pravo potraživanja prije vlasnika običnih akcija.

**Nadzorni odbor** - je tijelo koje je odgovorno za nadzor poslovanja banke, a ima i druge nadležnosti koje su navedene u ovom zakonu. Skupština akcionara bira nadzorni odbor i predsjednika nadzornog odbora koji moraju djelovati u skladu sa ovim zakonom.

**Uprava** - se sastoji od direktora, zamjenika direktora i izvršnih direktora koje imenuje nadzorni odbor, a koji su nadležni za upravljanje poslovanjem banke u skladu sa ovim zakonom.

**Povezane banke** - su jedna ili više banaka koje dijele dva ili više istih članova nadzornog odbora, ili je zajedničko vlasništvo istog pravnog ili fizičkog lica najmanje 10% od njihovih običnih akcija u vlasništvu akcionara.

**Povezana lica** - su dva ili više pravnih lica i/ili fizičkih lica koji posebno ili zajedno imaju:

- direktnu ili indirektnu kontrolu nad nadzornim odborom, upravom banke, ili značajnim vlasničkim interesom ili
- koji zajedno djeluju na uspostavljanje značajnog vlasničkog interesa u cilju vršenja uticaja na poslovanje banke.

**Supsidijarno lice** - je bilo koje pravno lice u kojem banka posjeduje 50% ili više od ukupne vrijednosti akcija s pravom glasa, a što omogućava banci da osigurava pravo kontrole nad upravom i politikom tog pravnog lica. Ako je subsidijarno lice banka, tada su-psidijarna banka mora nezavisno ispuniti sve zahtjeve u skladu sa ovim zakonom.

**Neaktivni račun** - je račun na kom nije bilo aktivnosti od strane vlasnika računa uključujući deponovanje ili povlačenje sredstava sa računa od strane vlasnika u periodu od jedne godine od dana zadnje aktivnosti vlasnika računa, a u slučaju oročenih depozita, godinu dana nakon datuma dospijanja.

#### II - OSNOVNE ODREDBE

##### Član 2.

Niko ne može u svoje ime i za svoj račun primiti ili omogućiti primanje depozita u novcu niti davati kredite na području Republike Srpske, ako nema dozvolu Agencije za bankarstvo Republike Srpske (u daqem tekstu: Agencija) u skladu sa ovim zakonom.

Pod kreditima iz stava 1. ovog člana ne smatraju se mikrokrediti koje odobravaju mikrokreditne nedepozitivne i neprofitne organizacije.

Niko ne može koristiti riječ "banka" ili izvedenice te riječi u smislu označavanja djelatnosti, proizvoda ili usluga, bez dozvole ili ovlašćenja Agencije u skladu sa ovim zakonom, osim ako je takva upotreba utvrđena i odobrena posebnim zakonom ili međunarodnim sporazumom, ili je iz konteksta u kojem se koristi riječ "banka" jasno da se ona ne odnosi na bankarske djelatnosti.

Banka ne može u svom nazivu koristiti riječ koja bi mogla asocirati na bilo koju ustanovu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ukoliko bi to, po ocjeni Agencije, moglo dovoditi javnost u zabunu.

#### Član 3.

Agencija neće izdati dozvolu za poslovne pravnom licu osnovanom sa namjenom da privuče uplate depozita obećanjem finansijske ili druge dobiti na osnovu geometrijskog ili drugog progresivnog povećanja broja lica koji uplaćuju depozite.

Agencija je ovlašćena da kod nadležnog organa pokrene postupak oduzimanja imovine i poslovnih knjiga i likvidacije pravnih lica koje obavljaju djelatnost iz stava 1. ovog člana.

#### Član 4.

Banku mogu osnovati domaća i strana, pravna i fizička lica.

Banku mogu osnovati najmanje dva (2) osnivača.

#### Član 5.

Banke sa sjedištem izvan Republike Srpske mogu uz ovlašćenje Agencije otvoriti predstavništvo u Republici Srpskoj.

Uz zahtjev za dobijanje ovlašćenja za otvaranje predstavništva podnose se:

1. podaci o nazivu, pravnom statusu i sjedištu banke,
2. statut banke,
3. podaci o finansijskom poslovanju banke,
4. akt o osnivanju predstavništva,
5. naziv i sjedište predstavništva,
6. djelatnost predstavništva,
7. program rada predstavništva,
8. podaci o rukovodnim licima,
9. ovlašćenje za lice odgovorno za rad i zastupanje predstavništva,
10. ovjerena izjava banke za preuzimanje odgovornosti za sve obaveze koje će nastati u poslovanju predstavništva.

Predstavništvo, u smislu ovog zakona, je organizacioni dio banke u kojem se ne obavljaju bankarski poslovi, nego se vrši prezentovanje, prikupljanje i davanje informacija.

Rješenje za izdavanje ovlašćenja po zahtjevu iz ovog člana Agencija je dužna donijeti u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.

#### Član 6.

Banke mogu osnovati nezavisna bankarska udruženja kao dobrovoljna neprofitna udruženja.

Statut udruženja banaka mora obezbijediti da banke ne mogu potpisati ugovore sa drugim bankama ili udruženjima, a koji bi mogli ograničiti princip slobodnog tržišta i transparentne konkurencije u poslovanju banaka.

#### Član 7.

Banka sa sjedištem izvan područja Republike Srpske može u svoje ime i za svoj račun primati novčane

depozite i davati kredite na području Republike Srpske putem filijale koja je za to ovlašćena od strane Agencije, u skladu sa čl. 84. i 85. ovog zakona.

Uz zahtjev za izdavanje ovlašćenja za otvaranje filijale banke, sa ovlašćenjima u platnom prometu u skladu sa svojom imovinom odgovara za obaveze koje će nastati u poslovanju filijale.

Filijala banke u smislu odredbi ovog zakona je poslovni dio banke, sa ovlašćenjima u platnom prometu u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast, a koja su utvrđena statutom banke.

### III - IZDAVANJE DOZVOLE I OVLAŠĆENJA ZA RAD BANKE

#### Član 8.

Dozvolu za rad banke daje Agencija.

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad osnivači podnose Agenciji pismeno, a sadrži slijedeće:

1. ugovor o osnivanju potpisan od svih osnivača, nacrt statuta i drugih osnivačkih akata prema odluci Agencije,
2. podatke o kvalifikacijama i iskustvu članova nadzornog odbora i uprave banke,
3. iznos osnivačkog i drugih oblika kapitala banke,
4. spisak osnivača banke,
5. podatke neophodne za utvrđivanje boniteta banke. Član 9.

Rješenje za izdavanje dozvole po zahtjevu iz člana 8. ovog zakona Agencija je dužna donijeti u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.

Rješenje Agencije kojim se odbija izdavanje dozvole ili se postavljaju uslovi ili ograničenja vezana za dozvolu, mora sadržavati obrazloženje odbijanja zahtjeva ili uslova i ograničenja sadržanih u dozvoli.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se u roku od osam dana od dana dostavljanja uložiti prigovor Upravnom odboru Agencije.

#### Član 10.

Dozvola za rad banke je uslov za upis u sudski registar.

Agencija će podnosiocu zahtjeva uručiti dozvolu za rad samo ako je prethodno uplaćen iznos osnivačkog kapitala iz člana 22. ovog zakona i ako je uvjerena:

1. da će banka ispunjavati uslove iz ovog zakona i da su dokumentovane perspektive za buduće finansijsko stanje banke,
2. da predviđeni članovi nadzornog odbora i uprave banke imaju visoku stručnu spremu i iskustvo na poslovima za koje se banci izdaje dozvola, kao i da se protiv istih ne vodi krivični postupak i da nisu osuđivani,
3. da sva lica koja imaju značajan vlasnički interes imaju zadovoljavajuću finansijsku sposobnost i odgovarajuće poslovno iskustvo.

Ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice, kriteriji iz stava 2. tačka 2. i 3. ovog člana primjenjuju se na svakog člana nadzornog odbora, organa upravljanja i rukovodnika pravnog lica i lica koje u wemu ima značajan vlasnički interes.

Članovi nadzornog odbora i uprave banke u smislu odredaba ovog zakona su radnici banke koji imaju posebna ovlašćenja i odgovornosti, u skladu sa statutom banke.

Način uplate osnivačkog kapitala propisuje Agencija.

#### Član 11.

Dozvola za osnivanje supsidijarnog lica banke sa sjedištem izvan Republike Srpske izdaje se samo ako ta

banka posjeduje dozvolu za obavljanje bankarskih poslova izdatu od strane institucije nadležne za izdavanje dozvola i superviziju te banke.

#### Član 12.

U slučaju iz člana 11. ovog zakona, Agencija izdaje dozvolu nakon konsultacija sa institucijom nadležnom za izdavanje dozvola i superviziju banke osnivača i pri-jema izvještaja o izvršenoj kontroli banke osnivača.

#### Član 13.

Ukoliko postoje uske veze između banke i drugih fizičkih ili pravnih lica, Agencija će izdati dozvolu samo ako te veze ne sprečavaju uspješno sprovođenje funkcija Agencije.

Uske veze u smislu odredaba ovog zakona su odnosi između povezanih lica, utvrđeni propisom Agencije.

#### Član 14.

Agencija je dužna odbiti izdavanje bankarske dozvole ili ovlašćenja, ako zakoni ili drugi propisi koji se odnose na banke sa sjedištem izvan Republike Srpske na bilo koji način sprečavaju ili ometaju uspješno sprovođenje kontrolnih funkcija Agencije.

Agencija je ovlašćena i dužna da traži od banaka da joj dostavljaju podatke i dokumente nužne za praćenje ispunjavanja uslova iz stava 1. ovog člana.

#### Član 15.

Svojstvo pravnog lica banka stiče upisom u sudski registar.

Prijava za upis u sudski registar podnosi se najkasnije 30 dana od dana dobijanja dozvole za rad.

U sudski registar se upisuju i organizacioni dijelovi banke, u skladu s propisima o upisu u sudski registar.

#### Član 16.

Dozvola za rad banke izdaje se na neodređeno vrijeme i nije prenosiva.

Dozvolom za rad banke određuju se poslovi kojima se banka može baviti.

Sve banke kojima je Agencija izdala bankarsku dozvolu biće dužne ispuniti uslove članstva za osiguravanje depozita kako bi zadržale svoju dozvolu.

#### Član 17.

Filijala strane banke ima svojstvo pravnog lica i dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole.

#### Član 18.

Agencija vodi registar banaka u kojem se evidentira-ju naziv i adresa banke i njenih dijelova, i čuvaju dokumenti iz člana 32. stav 2. ovog zakona.

Evidencije i druge informacije koje se odnose na banke kojima je ukinuta dozvola za rad brišu se iz registra.

Podaci iz registra banaka objavljuju se javno. Član 19.

Agencija može rješenjem ukinuti bankarsku dozvolu ili ovlašćenje u slučajevima:

1. zahtjeva banke iz člana 20. ovog zakona,
2. kažnjavanja banke za prekršaje iz člana 123. ovog zakona,
3. prijedloga privremenog upravnika iz člana 113. ovog zakona,
4. utvrđivanja da je dozvola ili ovlašćenje izdato na osnovu neistinitih podataka,
5. da prijava za upis u sudski registar nije podnesena u propisanom roku, ili banka nije počela sa obavljanjem bankarskih poslova u roku od 90 dana od upisa u sudski registar, ili banka ne prima novčane depozite niti daje kredite duže od šest mjeseci,

6. spajanja, pripajanja ili razdvajanja banke,

7. da je iznos kapitala i rezervi banke mavi od minimalnog iznosa utvrđenog zakonom i propisima Agencije,

8. odluke vlasnika banke da likvidiraju banku ili prestanka postojanja banke kao pravnog lica,

9. neispunjenja uslova članstva za osiguravanje depozita,

10. da banka nije omogućila Agenciji ili drugom ovlašćenom licu da izvrši superviziju ili reviziju banke.

Protiv rješenja o oduzimanju dozvole ili ovlašćenja za rad banke može se uložiti prigovor Upravnom odboru Agencije u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

#### Član 20.

Banka može podnijeti zahtjev Agenciji da joj oduzme dozvolu za rad.

Agencija je dužna donijeti i banci dostaviti rješenje po zahtjevu iz stava 1. ovog člana, najkasnije 60 dana od dana prijema zahtjeva.

Rješenje kojim je odbila zahtjev banke iz stava 1. ovog člana Agencija je dužna obrazložiti.

Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana, može se uložiti prigovor Upravnom odboru Agencije u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

#### Član 21.

Rješenjem iz člana 19. ovog zakona, Agencija utvrđuje dan na koji se oduzima dozvola ili ovlašćenje za rad banke.

Rješenje o oduzimanju dozvole ili ovlašćenja za rad banke objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u jednom domaćem dnevnom listu koji se izdaje na teritoriji Republike Srpske i jednom dnevnom listu koji je dostupan na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko.

Agencija je dužna dodatno informisati Centralnu banku Bosne i Hercegovine i Agenciju za osiguravanje depozita Bosne i Hercegovine o svim preduzetim mjerama definisanim u članu 19. ovog zakona.

Od dana oduzimanja dozvole za rad ili ovlašćenja, utvrđenog rješenjem iz člana 19. ovog zakona, banci je zabranjeno da se bavi bankarskim djelatnostima iz člana 87. ovog zakona. Banka je dužna okončati postojeće ugovore o depozitu, isplatiti svoje obaveze i likvidirati svoju aktivu.

U sprovođenju radnji iz stava 4. ovog člana, banka je obavezna primjenjivati odredbe ovog zakona na isti način kao da posjeduje dozvolu za rad ili ovlašćenje.

### IV - KAPITAL I VLASNIŠTVO BANKE

#### Član 22.

Minimalni iznos uplaćenog novčanog osnivačkog kapitala banke i najniži iznos neto kapitala koji banka mora održavati, ne mogu biti mavi od 15.000.000 KM (petnaest miliona konvertibilnih maraka).

Banka ne može smawiti kapital niti ugroziti njegovu strukturu otkupom vlastitih akcija, bez prethodnog pismenog odobrenja Agencije.

Uplaćenim akcionarskim kapitalom ne može se smatrati onaj iz:

- sredstava kredita koji je odobrila banka u čiji kapital se vrši uplata,
- kredita koji je druga banka odobrila za drugu namjenu, ili
- za čiji povrat je garantovala banka u čiji kapital se vrši uplata.

Kada se kod korisnika kredita ili njegovog povezanog lica može utvrditi veza između dobijenog

kredita i uplaćenog akcionarskog kapitala, ili uplaćenog akcionarskog kapitala banke i dobijenog kredita, takav uplaćeni akcionarski kapital banke nema pravno dejstvo bez obzira da li su učiweni na isti ili neki drugi dan.

Agencija ima pravo da izvrši provjeru toka novčanih sredstava kod banke, korisnika kredita i ugovorog povezanog lica. Agencija takođe ima diskreciono pravo da odluči da li je uplaćeni akcionarski kapital izvršen u skladu sa zakonom i da u slučaju povrede zakona odbije da prizna uplatu i iz uplaćenog akcionarskog kapitala iskući uplate izvršene na takav način.

Odredbe ovog člana primjeweju se i na filijale stranih banaka.

#### Član 23.

Fizičko ili pravno lice, samostalno ili u sporazu-mu sa drugim licima, ne može steći ili povećati značajno glasačko pravo u banci preko 10, 33, 50 i 66,7% učešća u kapitalu banke ili u ukupnom broju akcija s pravom glasa, bez odobrewa Agencije.

Za dobijawe odobrewa iz stava 1. ovog člana, zainteresovano lice podnosi Agenciji pismeni zahtjev, sa podacima o svom poslovanu, finansijskoj sposobnosti i drugim podacima u skladu sa propisima Agencije.

Agencija je dužna odgovoriti na zahtjev iz stava 2. ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.

Politička stranka ili partija, kao i sa wom povezano pravno lice ili organizacija ne mogu biti akcionari banke.

#### Član 24.

Banka ne može, direktno ili indirektno, bez prethodnog pismenog odobrewa Agencije, imati:

1. značajan vlasnički interes u pravnom licu ili indirektno u supsidijarnom licu tog pravnog lica koji prelazi iznos od 5% osnovnog kapitala banke, ili

2. ukupnu neto vrijednost svih vlasničkih udjela banke u drugim pravnim licima i u supsidijarnim licima tih pravnih lica iznad 20% osnovnog kapitala banke.

Banka ne može, direktno ili indirektno, imati vlasnički udio u jednom pravnom licu koji prelazi 15% wenog osnovnog kapitala, a vlasnički udio u nefinansijskom licu ne može preći 10% wenog osnovnog kapitala niti vlasnički udio može preći 49% vlasništva nefinansijskog pravnog lica.

Ukupan iznos svih vlasničkih udjela banke u drugom pravnom licu ne može preći 50% wenog osnovnog kapitala, a ukupan iznos vlasničkih udjela u drugim nefinansijskim pravnim licima ne može preći 25% osnovnog kapitala banke.

Kreditu banke drugim licima u kojima banka ima investicije smatraće se investicijama u smislu ograničewa u ovom članu.

Banka i supsidijarno lice ne mogu investirati u bilo koje pravno lice čija je primarna aktivnost proizvodwa naoružawa, kockawe, prodaja ili konzumi-rawe alkohola u vlastitim prostorijama, niti može davati donacije ili kredite bilo kojoj političkoj stranci. Agencija pored toga može, propisima ili odlukama, uvesti dodatna ograničewa na investicije ili donacije.

#### Član 25.

Agencija može da odbije izdavawe odobrewa za sticawe ili povećawe značajnog vlasničkog interesa u banci u slučaju:

1. nesigurnog finansijskog stava podnosioca zahtjeva,
2. nedostatka kompetentnosti i iskustva podnosioca zahtjeva, zbog kojeg bi mogli biti ugroženi interesi banke ili weni deponenata,

3. ako bi izdavawe takvog odobrewa dovelo do kršewa odredbe iz člana 88. ovog zakona,

4. ako je podnosilac zahtjeva dostavio informacije koje su netačne ili nisu u skladu sa prethodnim odredbama ovog člana i propisima Agencije, ili je podnosilac zahtjeva odbio da dostavi podatke koje je Agencija tražila radi donošewa odluke po zahtjevu.

#### Član 26.

Ako je podnosilac zahtjeva iz člana 23. stav 2. ovog zakona pravno lice, kriteriji iz člana 25. ovog zakona primjeweju se i na svakog člana nadzornog odbora, organa upravnog ili vlasnika značajnog interesa u tom pravnom licu.

#### Član 27.

U slučaju zahtjeva multilateralnih kreditnih ili regionalnih razvojnih institucija ili kada se radi o sticawu akcija bez prava glasa, Agencija može odobriti da se ne primjeweju određeni uslovi i ograničewa utvrđeni odredbama čl. 23. do 26. ovog zakona.

#### Član 28.

Banka može vršiti statusne promjene spajawa, pripajawa ili razdvajawa, samo uz prethodno pismeno odobrewa Agencije.

Banka je dužna podnijeti zahtjev za odobrewa statusne promjene, sa elaboratom o ekonomskoj opravdanosti i planom poslovanja banke ili banaka nastalih nakon statusne promjene u skladu sa propisima Agencije.

Statusna promjena banke koja nije izvršena u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana nema pravno dejstvo.

Član 29. Agencija može da odbije izdavawe odobrewa za statusnu promjenu banke ako ocijeni da banka nastala nakon statusne promjene ne bi bila u stawu da ispuwawa zahtjeve u pogledu kapitala, nadzornog odbora i uprave i zaštite deponenata.

#### Član 30.

Agencija je dužna odbiti izdavawe odobrewa za statusnu promjenu banke ako bi ta promjena na bilo koji način sprečavala ili ometala uspješno vršewe nadzornih funkcija Agencije.

#### Član 31. Banka je dužna od

Agencije zatražiti saglasnost na:

1. promjene ugovora o osnivanu i statuta banke,
2. osnivawe banke ili organizacionih jedinica banke van teritorije Republike Srpske,
3. izmjenu naziva i sjedišta banke.

O zahtjevu za izdavawe saglasnosti Agencija je dužna da odluči u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.

#### Član 32.

Statutom banke obavezno se utvrđuje: sjedište, organizaciona struktura i djelatnost, nadležnosti, način rada organa banke, iznos osnivačkog i drugog kapitala, vrste, broj i nominalna vrijednost akcija i prava glasa vezana za akcije i način donošewa opštih akata.

Banka je dužna dostaviti Agenciji ovjeren primjerak statuta i drugih opštih akata banke, listu radnika banke ovlašćenih da preuzimaju obaveze u ime banke, sa granicama ovlašćewa i ovjeren pregled potpisa ovlašćenih radnika.

Statut, kao i izmjene i dopune statuta banke, stupaju na snagu uz prethodno pribavqenu saglasnost Agencije.

#### V - UPRAVQAWA BANKOM

#### Član 33.

Organi banke su: 1. skupština,

2. nadzorni odbor,
3. uprava.

### 1. Skupština

#### Član 34.

Skupštinu banke čine akcionari.

Skupština se, po pravilu, održava u mjestu sjedišta banke.

Radom skupštine predsjedava predsjedavajući skupštine, koji se bira na početku zasjedawa skupštine.

Na prijedlog predsjedavajućeg, skupština imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove skupštinskog odbora za glasawe.

Predsjednik, članovi nadzornog odbora i članovi uprave dužni su prisustvovati skupštini.

U banci sa jednim akcionarom ovlašćewa skupštine vrši akcionar.

#### Član 35.

Skupština se održava najmawe jednom godišewe.

Skupštinu saziva predsjednik nadzornog odbora, osim u slučajevima kada je ovim zakonom drugačije određeno.

Pravo glasawa u skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Registra nalazio 45 dana prije datuma održawawa skupštine.

Troškove održawawa skupštine snosi banka. 1.1.

Sazivawe skupštine

#### Član 36.

Obavješewe o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održawawa skupštine mora biti objavqeno na-jmawe u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Republici Srpskoj, najkasnije 30 dana prije datuma određenog za zasjedawe skupštine.

Ako je održawawe skupštine zakazano van mjesta sjedišta banke, obavješewe iz stava 1. ovog člana mora biti u istom roku upućeno svakom akcionaru preporučenim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom, na adresu iz liste akcionara iz člana 35. stav 3. ovog zakona.

1.2. Sazivawe vanredne skupštine akcionara

#### Član 37.

Većina članova nadzornog odbora može izglasati da se održi vanredna skupština akcionara, i to prije roka od 30 dana iz člana 36. stav 1. ovog zakona. Međutim, svi akcionari moraju biti obaviješteni o vanrednoj skupštini akcionara, svrsi i dnevnom redu vanredne skupštine akcionara na način predviđen u članu 36. st. 1. i 2. Vanredna skupština akcionara se može održati samo u slučaju da su akcionari koji imaju 75% ukupnih postojećih akcija prisutni i da su u mogućnosti da glasaju. Bilo koji korak preduzet na vanrednoj sjednici akcionara mora biti odobren od strane dvije trećine zastupqenih akcija.

1.3. Odlučivawe

#### Član 38.

Akcionar ili grupa akcionara sa najmawe 5% ukupnog broja akcija s pravom glasa, imaju pravo pi-smeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine najkasnije osam dana od dana objavqivawa obavješewe iz člana 36. stav 1. ovog zakona.

Nadzorni odbor dužan je o prijedlozima akcionara iz stava 1. ovog člana objaviti obavješewe na isti način kao i obavješewe o sazivawu skupštine u skladu sa članom 36. ovog zakona.

Prijedlog iz stava 1. ovog člana nadzorni odbor nije dužan objaviti ako je:

1. nezakonit ili suprotan odredbama statuta banke,
2. zasnovan na netačnim i nepotpunim podacima ili sadrži takve podatke,
3. isti prijedlog bio razmatran na skupštini na-jmawe dva puta u posqedwih pet godina i nije bio podržan od drugih akcionara sa više od 5% ukupnog broja akcija sa pravom glasa,
4. predlagač najavio da neće prisustvovati skupštini.

Troškove objavqivawa pojedinačnih prijedloga iz stava 1. ovog člana koji sadrže do 100 riječi snosi banka, a za duže prijedloge troškove snosi predlagač.

#### Član 39. Zahtjev za sazivawe

skupštine može podnijeti:

- 1) akcionar ili grupa akcionara sa više od 10% ukupnog broja akcija s pravom glasa,
- 2) dva člana nadzornog odbora,
- 3) odbor za reviziju.

Zahtjev za sazivawe skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se nadzornom odboru u pismenoj formi.

Ukoliko nadzorni odbor, u roku od 45 dana od dana podnošewa zahtjeva, ne objavi obavješewe o sazivawu skupštine, na način iz člana 36. ovog zakona, podnosi-lac zahtjeva ovlašćen je da na isti način neposredno sazove skupštinu i obavezan je o tome pismeno obavijestiti Agenciju.

Lica iz stava 1. ovog člana ovlašćena su da neposredno sazovu skupštinu i u slučaju da skupština nije sazvana šest mjeseci po isteku roka za izradu godišweg obračuna.

#### Član 40.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupqeni, lično ili putem punomoćnika, akcionari sa više od 50% akcija s pravom glasa.

Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka skupštine nije postignut kvorum za odlučivawe iz stava 1. ovog člana, skupština se odgađa, a nadzorni odbor je dužan najranije za 15, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog dana održawawa objaviti obavješewe o ponovnom sazivawu skupštine.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, kvorum čini trećina akcionara s pravom glasa.

#### Član 41.

Skupština banke odlučuje o:

1. formirawu osnovnog kapitala banke putem emisije ili povećawu običnih akcija i emisije ili povećawu prioritetnih akcija,
2. povećawu i smawewu osnovnog kapitala,
3. godišwem finansijskom izvještaju, sa izvještajem vawskog revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,
4. raspodjeli dobiti i isplati dividende,
5. načinu pokrića gubitka,
6. spajawu sa drugim društvima i pripajawu drugih društava banci osim spajawa ili pripajawa supsidijarnog lica,
7. razdvajawu i prestanku rada banke,
8. kupovini, prodaji, zamjeni, davawu u najam i drugim transakcijama sa imovinom, direktno ili putem supsidijarnih lica u toku poslovne godine, u iznosu koji prelazi jednu trećinu kwigovodstvene vrijednosti imovine banke,
9. prodaji i kupovini imovine čija je vrijednost između 15% i 33% kwigovodstvene vrijednosti ukupne

posgojeće imovine banke, ako takva transakcija nije prethodno odobrena jednoglasnom odlukom nadzornog odbora,

10. pojedinačnom izboru i razrješenju članova na-dzornog odbora,

11. osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsi-darnih lica i odobravanju njihovih statuta,

12. naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju,

13. donošenju, izmjenama i dopunama statuta i

14. drugim pitanjima bitnim za poslovanje banke, u skladu sa zakonom i statutom banke.

#### Član 42.

Akcionar ima pravo da, od dana objavljivanja oba-vještenja o sazivanju skupštine, u prostorijama banke izvrši uvid u finansijski izvještaj sa izvještajima vanjskog revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i druge dokumente koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

#### Član 43.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glaso-va akcionara vlasnika akcija sa pravom glasa, osim za pitanja iz člana 41. tačke 2., 6. i 13. ovog zakona za koja se odluke donose dvotrećinskom većinom zastupljenih akcionara sa pravom glasa.

Skupština akcionara donosi odluku o izvještajima iz člana 41. tačka 3. ovog zakona najkasnije šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

#### Član 44.

Glasanje u skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu akcionara i broj glasova kojim raspolaže.

Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa banke.

Rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje. 1.4.

Odlučivanje putem punomoćnika

#### Član 45.

Punomoćnik akcionara mora imati ovlašćenje za zastupanje akcionara, potpisano od strane akcionara -fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.

#### Član 46.

Punomoćnik je dužan predati odboru za glasanje pi-smeno ovlašćenje za zastupanje akcionara.

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlašćenja i identitet punomoćnika.

#### Član 47.

Ukoliko akcionar ili njegov punomoćnik, u roku od sedam dana od dana održavanja skupštine, dostavi odboru za glasanje ovjerenu izjavu akcionara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost ovlašćenja, odbor za glasanje će proglasiti nevažećim glasove po osnovu tog ovlašćenja i o tome pismeno obavijestiti nadzorni odbor.

Nadzorni odbor dužan je da obustavi od izvršenja odluku za čije donošenje su nevažeći glasovi bili odlučujući i sazvati skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja o nevažećim glasovima od odbora za glasanje.

#### 1.5. Zapisnik skupštine

Član 48. O radu skupštine sačinjava se zapisnik koji obavezno sadrži:

1. firmu i adresu sjedišta banke,
2. mjesto i vrijeme održavanja skupštine,
3. ime i prezime predsjedavajućeg, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasawe,
4. dnevni red,
5. donesene odluke,
6. podatke o glasawu,
7. prigovore akcionara i članova nadzornog odbora na odluke skupštine.

Uz zapisnik se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni skupštini.

Nadzorni odbor dužan je da obezbijedi da se zapi-snik sačini u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine.

Zapisnik potpisuju predsjedavajući skupštine, zapisničar i lica koja ovjeravaju zapisnik.

Akcionar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika sa svih održanih skupština banke.

#### Član 49.

Banka je obavezna trajno čuvati zapisnike skupštine, evidenciju o prisustvu i glasawu akcionara, obavještenja i pozive za skupštinu.

Likvidacioni upravnik dužan je da obezbijedi čuwawe dokumenata iz stava 1. ovog člana najmawe 10 go-dina nakon prestanka rada banke.

#### 1.6. Zašti ta mawine u odlučiwawu i pobijawe o dluka skupštine

#### Član 50.

Ako skupština odbije prijedlog akcionara sa više od 20 % akcija s pravom glasa za imenowawe vawskog revizora za vanredno ispitivawe svih predmeta koji se odnose na osnivawe i poslovawe banke u posqedwih pet godina, vawskog revizora će imenovati Agencija.

#### Član 51. Odluka

skupštine banke je ništavna ako:

1. skupština nije sazvana na način utvrđen članom 36. ovog zakona,
2. nije unesena u zapisnik,
3. je ništavnost utvrđena odlukom suda.

#### Član 52.

Postupak za pobijawe i poništewe odluke skupštine, kod suda kod kojeg je banka upisana u sudski registar može pokrenuti:

1. akcionar koji zastupa najmawe 33% vlasništva, koji je bio zastupqen na skupštini i čiji prigovor na odluku nije unesen u zapisnik ili nije pravilno unesen u zapisnik,
2. akcionar koji nije prisustvovao skupštini zbog sazivawa skupštine protivno odredbama člana 36. ovog zakona,
3. nadzorni odbor i uprava i svaki član nadzornog odbora i uprave, ukoliko bi se izvršewem odluke počinio privredni prestup ili krivično djelo ili banci nanijela šteta.

Postupak iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti u roku od 60 dana od dana održavanja skupštine.

U postupku iz stava 1. ovog člana, banku zastupa di-ktor ili drugi član uprave, po ovlašćewu direktora.

Ako je tužilac član uprave, banku zastupa lice ime-novano od nadzornog odbora, a kada su tužioci nadzorni odbor i uprava ili wihovi članovi, zastupnika banke postavqa sud, ako ga nije imenovala skupština.

## 2. Nadzorni odbor

### Član 53.

Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i najviše četiri člana, a najviše šest članova, koje imenuje i razrješava skupština, s tim da ukupan broj članova nadzornog odbora mora biti neparan uključujući i predsjednika.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od četiri godine.

Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora upisuju se u registar kod Agencije.

### Član 54.

Predsjednik i član nadzornog odbora ne može biti lice:

1. osuđivano za krivično djelo i za privredni pre-stup iz oblasti privrednog i finansijskog kriminala,
2. kojem je pravosnažnom sudskom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti nadzornog odbora i
3. starije od 70 godina na dan imenovanja.

### Član 55.

Kandidata za člana nadzornog odbora može predložiti akcionar ili grupa akcionara s najviše 5% akcija s pravom glasa.

Svaki prijedlog iz stava 1. ovog člana podnosi se pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora predsjednika i članova nadzornog odbora.

Svaki prijedlog iz stava 1. ovog člana koji je dostavljen nadzornom odboru prije objavljivanja obavještenja iz člana 36. ovog zakona, mora biti dostavljen akcionarima, zajedno sa drugim materijalima.

Kandidati za predsjednika i članove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatljivosti kandidature.

### Član 56.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora biraju se glasovno, u skladu sa članom 44. ovog zakona, pri čemu svaki akcionar može dati jedan glas za svaku akciju sa pravom glasa. Svaki akcionar sa pravom glasa može sve svoje glasove dati jednom kandidatu ili ih podijeliti na više od jednog kandidata.

Svaki akcionar dobija glasački listić na čijem je gornjem dijelu naznačen broj glasova kojim akcionar raspolaže u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Kandidata koji je dobio najveći broj glasova skupština proglašava za predsjednika, a kandidate sa slijedećim najvećim brojem dobijenih glasova proglašava za članove nadzornog odbora.

U slučaju da dobiju jednak broj glasova, nadzorni odbor može odabrati predsjednika iz reda nadzornog odbora.

Član 57. Predsjednik i članovi nadzornog odbora zaključuju sa bankom ugovore koje odobrava skupština.

Svaki ugovor u ime banke potpisuje direktor, u skladu sa odobrenjem skupštine.

### Član 58.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora u prvom mandatu biraju se na osnivačkoj skupštini u skladu sa odredbama čl. 55. i 56. ovog zakona.

### Član 59.

Direktor i član uprave banke ne može biti predsjednik i član nadzornog odbora te ili bilo koje druge banke u Bosni i Hercegovini.

Izabrani funkcioneri i svi službenici vlade na državnom, entitetskom i opštinskom nivou uključujući i druge vladine institucije, ne mogu obavljati funkciju članova uprave ni jedne banke za vrijeme obavljanja svojih funkcija.

Izabrani funkcioneri vlade na državnom, entitetskom i opštinskom nivou uključujući i druge vladine institucije, ne mogu obavljati funkciju članova nadzornog odbora ni u jednoj banci za vrijeme obavljanja svojih funkcija i godinu dana nakon prestanka obavljanja navedenih funkcija.

Svi službenici vlade na državnom, entitetskom i opštinskom nivou uključujući i druge vladine institucije koji obavljaju funkciju članova nadzornog odbora bilo koje banke moraju odbaciti ponudu ili se uzdržati od toga da budu uključeni u bilo kakvu raspravu ili donošenje odluka u okviru vlade, a koje se tiču banke u kojoj su oni kao članovi nadzornog odbora.

Lice ili ovlašćeni zastupnik pravnog lica ne može biti predsjednik ili član nadzornog odbora u jednoj ili više banaka istovremeno, osim ukoliko to lice ili to pravno lice posjeduje više od 50% akcija u svakoj banci.

Isto lice ne može istovremeno biti predsjednik ili član nadzornog odbora u više od tri banke.

### Član 60.

Sjednica nadzornog odbora održava se najviše jednom tromjesečno, a saziva je predsjednik nadzornog odbora.

Predsjednik nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev direktora banke ili dva člana nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlašćen sazvati podnosilac zahtjeva. Međutim, ako su svi članovi nadzornog odbora pozvani, i ako je uz dnevni red poslat materijal za sve tačke dnevnog reda, većina članova nadzornog odbora može sazvati vanrednu sjednicu u roku od tri dana od kada je donesena odluka nadzornog odbora da se vanredna sjednica i održi. Sve odredbe člana 62. primjenjuju se na vanredne sjednice nadzornog odbora.

### Član 61.

Pismeni poziv za sjednicu nadzornog odbora, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice, dostavlja se članovima nadzornog odbora najkasnije sedam dana prije datuma održavanja sjednice.

Uz poziv za sjednicu, dostavljaju se materijali za svaku tačku dnevnog reda.

### Član 62.

Za održavanje sjednice nadzornog odbora potrebna je većina ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Predsjednik i član nadzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

Lica koja nisu članovi nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo na osnovu pismenog poziva predsjednika nadzornog odbora.

### Član 63. Nadzorni

odbor banke nadležan je da:

1. nadgleda poslovanje banke,
2. nadgleda rad uprave,
3. usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu sa bilansom stawa i bilansom uspjeha, godišnji obračun sa bilansom stawa i bilansom uspjeha i izvještaj interne i vauške revizije,
4. podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju banke, koji obavezno uključuje izvještaj internog i vauškog revizora, izvještaj o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju, te plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,

5. imenuje upravu banke,
6. imenuje vawskog revizora,
7. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka,
8. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% kwigovodstvene vrijednosti ukupne imovine banke,
9. obezbjeđuje da su utvrđene i da se ispravno sprovode odgovarajuće interne kontrole banke,
10. obezbjeđuje da se sprovode odgovarajuće interne i vawske revizije,
11. formira rezerve na teret troškova za kreditne gubitke, uspostavlja potrebne rezerve iz neto profita banke i utvrđuje dividende,
12. imenuje predsjednike i članove odbora za naknade i odbora za imenovanje,
13. imenuje povremene komisije i utvrđuje njihov sa-stav i zadatke,
14. saziva skupštinu,
15. odobrava emisiju novih akcija postojeće klase u iznosu do trećine zbira nominalne vrijednosti postojećih akcija i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih akcija, koja ne može biti mawa od prosječne tržišne vrijednosti postojećih akcija iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošewa odluke,
16. donosi opšte interne akte banke, poslovne i druge politike i procedure i
17. odlučuje o pitawima koja zakonom ili statutom nisu data na odlučivawe drugom organu banke.

#### Član 64.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima akcionara i banke i ne mogu obavqati dje-latnost konkurentnu djelatnosti banke bez obavješta-wawa i saglasnosti drugih članova nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su prilikom predlagawa emisije novih ili otkupa vlasti-tih akcija banke i drugih vrijednosnih papira saopštiti sve bitne podatke koji se odnose na poslovawe banke.

Predsjednik i član nadzornog odbora dužni su pri-javiti nadzornom odboru svaki interes u pravnom licu s kojim banka ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, predsjednik i član nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitawima koja se tiču odnosa banke i drugih pravnih lica u kojima predsjednik i član nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes.

#### Član 65.

Ako predsjednik ili član nadzornog odbora postupa-ju suprotno odredbama člana 64. ovog zakona, banka ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usqed toga pretrpila.

Banka može odustati od potražiwawa iz stava 1. ovog člana nakon isteka tri godine od dana isticawa zahtjeva za naknadu štete, ako se sa odustajawem saglasi skupština, a protiv te odluke nije podnesen prigovor akcionara koji posjeduju najmawe 10% akcija s pravom glasa.

#### Član 66.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora poje-dinačno ili solidarno odgovaraju za štete koje prou-zrokuju neizvršawem ili neurednim izvršawem svojih dužnosti.

#### Član 67.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo zahtijevati sve podatke o poslovawu i prisustvo člano-wa odbora sjednicama nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama uprave banke.

### 3. Uprava

#### Član 68.

Uprava organizuje rad i rukovodi poslovawem.

Upravu banke čine direktor i izvršni direktori, kao i zamjenik direktora kojeg može imenovati nadzorni odbor na osnovu diskrecionog prava.

#### Član 69.

Direktor predsjedava upravom, rukovodi poslovawem, zastupa i predstavlja banku i odgovara za zakonitost poslovwawa.

Mandat direktora je četiri godine i može biti obnovqen bez ikakvih ograničewa vezano za broj manda-ta.

Položaj, ovlašćewa, odgovornosti i prava direkto-ra uređuju se ugovorom između nadzornog odbora i direk-tora.

Direktor se ne može imenovati bez prethodnog odobrewa Agencije.

#### Član 70.

Zamjenik direktora mijewa direktora u slučaju wegovog izostanka, a u slučaju kada banka nije imenovala zamjenika direktora, direktor pismeno ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjewa i utvrđuje ovlašćewa.

Izvršni direktori organizuju rad, zastupaju banku i odgovaraju za zakonitost poslovwawa u poslovima i obimu utvrđenim pismenim aktom direktora.

Izvršne direktore imenuje i razrješava nadzorni odbor na prijedlog direktora, za period za koji je ime-novan direktor.

Plata i druga materijalna prava izvršnog direkto-ra uređuju se ugovorom između direktora i izvršnog direktora, uz prethodno odobrewa nadzornog odbora.

#### Član 71.

Direktor, zamjenik direktora i izvršni direktori dužni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim banka ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, direktor, zamjenik direktora i izvršni direktori mogu učestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pismene saglasnosti na-dzornog odbora.

#### Član 72.

U slučajevima da je direktor smijewen, dao otkaz, zatim u slučajevima smrti ili bolesti ili je iz drugih razloga odsutan sa dužnosti bez prethodnog odobrewa nadzornog odbora u periodu dužem od 30 uzastopnih kalendarskih dana, nadzorni odbor mora potvrditi za-mjenika direktora na ovoj poziciji ili imenovati vršioca dužnosti direktora koji će obavqati tu funkciju dok nadzorni odbor ne imenuje novog direktora.

Vršilac dužnosti direktora može obavqati tu funkciju maksimalno 90 dana bez saglasnosti Agencije.

Prije isteka perioda od 90 dana, nadzorni odbor mora Agenciji dostaviti zahtjev za davawe saglasnosti za imenowe direktora banke ili zahtjev za produžewe za vršioca dužnosti direktora za narednih 90 dana. Agencija ima 45 dana da postupi po ovom zahtjevu.

Ukoliko Agencija ne izda saglasnost za produžetak za vršioca dužnosti direktora ili ukoliko nadzorni odbor ne imenuje direktora i ukoliko Agencija nije dala



saglasnost za direktora, Agencija će imenovati privremeno upravnika.

#### Član 73.

Banka ima sekretara, kojeg imenuje nadzorni odbor, na prijedlog direktora banke, za isti period za koji je imenovan direktor.

Plata i druga materijalna prava sekretara uređuju se ugovorom između sekretara i nadzornog odbora, na prijedlog direktora.

#### Član 74.

Sekretar je odgovoran za vođenje knjige akcionara, registra zapisnika skupštine i nadzornog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenih ovim zakonom i statutom banke, osim finansijskih izvještaja.

Sekretar je ovlašćen za sprovođenje odluka skupštine, nadzornog odbora i direktora.

Sekretar je odgovoran za pripremu sjednica i vođenje zapisnika skupštine i nadzornog odbora.

### 4. Odbor za reviziju

#### Član 75.

Banka mora formirati odbor za reviziju imenovan od strane nadzornog odbora.

Odbor za reviziju ima pet (5) članova koji se imenuju na četiri (4) godine. Članovi mogu biti ponovo imenovani.

Odbor za reviziju je odgovoran za nadzor sprovođenja i angažovanja vauške revizorske firme koja će obaviti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja.

Odbor za reviziju će nadzornom odboru i skupštini prezentovati kompletnu reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja.

Odbor za reviziju je takođe dužan nadgledati poslove interne revizije uključujući kontrolu godišnjeg obračuna kao i na zahtjev akcionara sa najviše 10% akcija sa pravom glasa, reviziju finansijskog poslovanja banke, i o tome dostaviti izvještaj skupštini i nadzornom odboru najkasnije osam dana po okončanju revizije.

#### Član 76.

Predsjednik i član odbora za reviziju ne može biti predsjednik ili član nadzornog odbora i ne smije biti član uprave banke ili službenik banke niti može imati direktni ili indirektni finansijski interes u banci, izuzev naknade po osnovu te funkcije.

Naknada i druga prava članova odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu odluke skupštine.

Odbor za reviziju direktno odgovara nadzornom odboru.

#### Član 77.

Odbor za reviziju je odgovoran za sprovođenje odluka nadzornog odbora u vezi sa izborom i angažovanjem vauškog revizora.

#### Član 78.

Odbor za reviziju ovlašćen je da zahtijeva sazivanje sjednice nadzornog odbora i skupštine kada smatra da su ugroženi interesi akcionara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova nadzornog odbora, direktora ili izvršnih direktora.

#### Član 79.

Interni revizor je odgovoran za identifikovanje, praćenje i ocjenu rizika u poslovanju banke i provjeru da li je u banci uspostavljen sistem interne kontrole koji osigurava da se tim rizicima upravljata na način kojim se ti rizici umanjuju na prihvatljivu mjeru.

U sprovođenju svojih nadležnosti interni revizor ima ovlašćenje za neograničen i nesmetan rad i dužan je da saraduje sa odborom za reviziju banke.

Interni revizor direktno izvještava odbor za reviziju banke. Međutim, u slučajevima značajnih neslaganja, interni revizor obavještava nadzorni odbor, a nadzorni odbor mora razriješiti slučaj.

Internog revizora imenuje nadzorni odbor.

Plata i druga materijalna prava internog revizora uređuju se ugovorom zaključenim između nadzornog odbora i internog revizora.

#### Član 80.

Direktor banke je odgovoran za zakonito poslovanje i sprovođenje utvrđene poslovne politike.

Predsjednik i svi članovi nadzornog odbora, direktor, zamjenik direktora i izvršni direktori kreditnih odjela banke ne mogu biti imenovani bez prethodne saglasnosti Agencije.

Direktor banke ne može biti:

1. član nadzornog odbora iste banke ili druge banke registrovane u Republici Srpskoj, osim ako ta banka ima uske veze sa bankom čiji je on direktor,

2. lice koje prema odredbama drugih zakona ne može biti direktor,

3. lice koje se nalazi ili se u posljednje dvije godine nalazilo na funkciji direktora ili zamjenika direktora Agencije, osim ako je dobilo prethodnu saglasnost Upravnog odbora Agencije.

Direktor banke:

1. predstavlja i zastupa banku,

2. izvršava odluke skupštine, odbora za reviziju i nadzornog odbora banke,

3. organizuje rad i rukovodi poslovanjem banke,

4. odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti skupštine, odbora za reviziju i nadzornog odbora banke,

5. obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom, statutom i aktima banke.

#### Član 81.

Lica imenovana za članove uprave banke ne smiju biti starija od 65 godina i moraju ispunjavati uslove utvrđene propisima Agencije i opštim aktima banke.

Lica imenovana za internog revizora ne mogu biti vezana po krvi i po tazbini do trećeg stepena sa bilo kojim članom nadzornog odbora, uprave ili bilo kojim licem koje ima značajan vlasnički interes.

U slučaju da Agencija odbije zahtjev pojedinca u skladu sa članom 80. banka ne može podnijeti drugi zahtjev za imenovanje tog lica za isti položaj dok se razlozi navedeni u odluci Agencije zbog kojih je davane saglasnosti odbijeno ne uklone.

#### Član 82.

Nadzorni odbor, uprava i članovi njihove uže porodice koji s vama žive u zajedničkom domaćinstvu, ili koji imaju zajednička ulaganja treba pojedinačno da prilože potpisanu izjavu o svom imovnom stavu, u roku od 30 kalendarskih dana od dana preuzimanja dužnosti članova nadzornog odbora, odnosno uprave.

U izjavi o imovnom stavu opisuje se sva imovina, uključujući i podatke o svim ulaganjima, svi zajmovi ili krediti preko iznosa od 20.000 KM, te podaci o pravnim licima u kojima imaju 5% ili više akcija ili akcionarskog kapitala sa glasačkim pravima, kao i svi drugi podaci koje Agencija traži.

Obrazac izjave o imovnom stavu propisuje Agencija. Svako lice koje podliježe obavezama da popuni ovu izjavu, mora Agenciji podnositi redovne godišnje ažurirane izjave prvog radnog dana svake kalendarske godine.

#### Član 83.

Nadzorni odbor, uprava, svi zaposleni, kao i svako lice koje se angažuje za rad u banci po bilo kom osnovu,

dužni su da čuvaju poslovnu tajnu vezanu za bilo koju informaciju koju su saznali u toku obavljanja poslova za banku i ne mogu je koristiti za ličnu korist, niti pružati drugim licima osim Agenciji za bankarstvo, uključujući kontrolore i revizore koje Agencija imenuje, i drugim nadležnim organima u skladu sa zakonom.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su čuvati poslovnu tajnu i nakon prestanka rada u banci, odnosno obavljanja funkcije.

#### Član 84.

Filijale ili predstavništva mogu se osnovati samo uz pismeno odobrenje Agencije.

Agencija može odbiti zahtjev banke za osnivanje dijela banke ako:

1. predviđeni kadrovi, prostorije i oprema ne zadovoljavaju zahtjeve utvrđene propisima Agencije,
2. poslovanje ili finansijsko stanje banke ukazuje da osnivanje dijela banke ne bi bilo u skladu s interesom njenih deponenata.

#### Član 85.

Način poslovanja i kontrolu dijelova banke u Republici Srpskoj i banaka sa sjedištem izvan Republike Srpske, propisuje Agencija posebnim aktom.

### VI - POSLOVANJE BANKE

#### Član 86.

Banka je dužna da svoje poslovanje obavlja u skladu sa zakonom, propisima Agencije, uslovima i ograničenjima utvrđenim dozvolom, te odgovarajućim poslovnim i računovodstvenim načelima i standardima.

Banka je dužna u svom poslovanju neprekidno održavati adekvatan kapital, odnosno solventnost, potreban obim likvidnih sredstava, odnosno sposobnost plaćanja i kreditnu sposobnost, te osiguravati diverzifikaciju svoje aktive.

Diverzifikacija, u smislu ovog zakona, predstavlja plasiranje sredstava većem broju različitih pravnih i fizičkih lica.

#### Član 87. Banka može obavljati samo

- sljedeće djelatnosti:
1. primanje novčanih depozita i drugih novčanih sredstava,
  2. davanje i uzimanje kredita i finansijski lizing,
  3. davanje svih oblika jemstva,
  4. učešće, kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca i kapitala za svoj ili tuđ račun,
  5. usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa i prenosa novca,
  6. kupovina i prodaja strane valute,
  7. izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove),
  8. čuvanje i upravljanje hartijama od vrijednosti i drugim vrijednostima,
  9. usluge finansijskog menadmenta,
  10. kupovina i prodaja hartija od vrijednosti,
  11. druge poslove koji proizilaze iz prethodno naveđenih.

#### Član 88.

Banka ne smije ulaziti u transakcije ili učestvovati u bilo kojim djelatnostima koje predstavljaju nelojalnu konkurenciju na finansijskom tržištu.

#### Član 89.

Agencija ima pravo da reguliše naknade koje banke naplaćuju u slučajevima sporazuma banaka o visini naknada ili drugim nekorektnim poslovanjem, suprotno propisima Agencije.

#### Član 90.

Banka je dužna da se pridržava stopa ograničenja i rizika vezanih za bilansne i vanbilansne stavke, aktivu, kapital i wegovu strukturu, utvrđenih propisima Agencije.

Propisima iz stava 1. ovog člana utvrđuju se sljedeći minimalni zahtjevi i standardi:

1. upravljanje likvidnošću,
2. izlaganje kreditnom riziku,
3. procjene kvaliteta i klasifikacije aktive i rezerve koje banka mora formirati na osnovu takve klasifikacije, te uslova pod kojim se obračunavaju, a nenaplaćene kamate na nekvalitetne kredite ne mogu smanjiti prihodom banke,
4. zabrana ograničenja ili uslova koji se odnose na vrste i oblike kredita i ulaganja, usklađivanje rokova dospelosti i kamata vezanih za aktivu i obaveze, nepokrivene pozicije u deviznom podbilansu, i drugo.

Banka je dužna da održava akcionarski kapital i neto kapital, u skladu sa odredbama člana 22. ovog zakona, i istovremeno najmanje u iznosu od 12% ukupne rizične aktive, pri čemu najmanje jedna polovina wenog kapitala mora da se sastoji od osnovnog kapitala.

Kapital, akcionarski kapital i ponderisana aktiva banke utvrđuje se u skladu s propisima koje donosi Agencija.

#### Član 91.

Maksimalno izlaganje banke kreditnom riziku prema pojedinačnom korisniku ili grupi povezanih korisnika ne smije preći iznos od 40% osnovnog kapitala banke, sa sljedećom strukturom i dodatnim ograničenjima da:

1. iznos neobezbjedenog kredita pojedinačnom korisniku ili grupi povezanih korisnika ne smije biti veći od 5% osnovnog kapitala banke,
2. kredit pojedinačnom korisniku ili grupi povezanih korisnika u iznosu većem od 25% osnovnog kapitala banke, mora biti potpuno obezbijeden kvalitetnim utrživim zalozom čija vrijednost, utvrđena pouzdanim i stabilnim cijenama, prelazi iznos kredita.

Veliko izlaganje banke kreditnom riziku predstavlja ukupnu izloženost banke kreditnom riziku prema pojedinačnom korisniku ili grupi povezanih korisnika u iznosu većem od 15% osnovnog kapitala banke, pri čemu zbir svih velikih izlaganja banke kreditnom riziku ne smije preći iznos od 300% osnovnog kapitala banke.

Dva ili više korisnika smatraju se "grupom povezanih korisnika", kada zbog njihovih međusobnih odnosa izloženost banke prema wima predstavlja jedinstvenu izloženost banke kreditnom riziku, pod uslovima koji se bliže uređuju propisima Agencije.

#### Član 92.

Ako je banka depozitna banka za uplatu sredstava javnih prihoda, dužna je da:

- a) po završetku svakog radnog dana 50% dnevnog stava tih sredstava drži u novčanom obliku kao posebnu rezervu na računu obaveznih rezervi kojeg depozitna banka otvara u Glavnoj banci Republike Srpske u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine i propisima koji se na osnovu wega donose, ili

- b) potpuno osigura prosječno dnevno stanje domaćim ili stranim vrijednosnim papirima koji se drže u banci koja je treća strana i čija je uloga čuvanje i zaštita vrijednosnih papira. Imalac računa, banka i banka treća strana moraju sklopiti sporazum navodeći vrstu vrijednosnih papira. Vrijednosni papiri se mora-ju držati u ime ili u korist imaooca računa, a kamata koja se zaračunava na vrijednosne papire pripada banci. Vrijednosni papiri moraju obezbijediti 100% pokrivača prosječnog dnevnog stava. Vrijednosni papiri se mogu

mijewati i može se trgovati wima u skladu sa sporazu-mom imaoća računa sve dok su 100% jednaki sa prosječnim dnevnim stawem. U slučaju neizvršewa obaveza, ako je proglašeno da je banka pod privremenom upravom, ili u slučaju stečaja banke, vrijednosni papiri pripadaju imaoću računa. U suprotnom, ako imalac računa zatvori račun ili ako banka prestane biti depo-zitna banka, vrijednosni papiri se prebacuju na banku.

U smislu ovog zakona "sredstva javnih prihoda" pre-dstavqaju carine, porezi, naknade, doprinosi, donacije i drugi prihodi koji pripadaju državi, entitetima i wihovim odgovarajućim ministarstvima i institucija-ma, kao i opštinama.

#### Član 93.

Iz jednog izvora banka ne može držati sredstva u iznosu većem od 20% wenih ukupnih dnevnih depozita.

Ako iz bilo kojeg pojedinačnog izvora banka primi novčana sredstva depozita koja prelaze iznos od 20% wenih ukupnih dnevnih depozita, dužna je da, slijedeći radni dan ukupno prekoračewe u novčanom obliku drži kao posebnu rezervu na računu obavezne rezerve kod Centralne banke Bosne i Hercegovine iz člana 92. stav 1. pod a).

U smislu prethodnog stava "jedan izvor" predstavqaju jedno pravno lice, jedno fizičko lice ili ukupan zbir svih korisnika sredstava javnih prihoda, bez obzira na wihov iznos ili broj.

Banka je u potpunosti i samostalno odgovorna za vršewe posebnog nadzora nad svojim depozitarima, naročito onim koji čine sredstva javnih prihoda.

#### Član 94.

U skladu sa odredbama čl. 92. i 93., banka je dužna da Agenciji dostavqaju izvještaje, čiju formu, sadržaj i rokove za dostavu propisuje Agencija.

#### Član 95.

Banka ne smije u svoja stalna sredsta ulagati više od 50% iznosa wenog osnovnog kapitala bez posebne dozvole Agencije.

#### Član 96.

Banka ne smije deponovati sredstva, davati kredite i vršiti ulagawa u jednu povezanu banku u ukupnom iznosu većem od iznosa 25% wenog osnovnog kapitala niti u sve povezane banke u ukupnom iznosu većem od 40% wenog osnovnog kapitala.

#### Član 97.

Dokumentaciju i evidencije o obavqenim transakci-jama banka je dužna čuvati u skladu sa zakonskim propisima.

#### Član 98.

Banka je dužna redovno izvještavati svoje klijente o uslovima međusobnog poslowawa, a posebno o uslovima koji se odnose na depozite i kredite koji su im dati, ukqučujući i godišwu kamatnu stopu.

#### Član 99.

Banka je dužna objaviti podatke o svim neaktivnim depozitnim računima u najmawe tri dnevna lista koja su dostupna na teritoriji Republike Srpske i najmawe je-dnom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko svakih šest mjeseci od dana kada depozitni račun postane neaktivni depozitni račun.

Nakon što banka izda obavijest o neaktivnim depo-zitnim računima najmawe dva puta u skladu sa stavom 1. ovog člana, tada se neaktivni depozitni računi i svi podaci vezani za wih prebacuju u Ministarstvo fina-nsijsa Republike Srpske (u daqem tekstu: Ministarstvo).

Sredstva se polažu u buxet Republike Srpske dok vlasnik računa ne dostavi dokaz o vlasništvu.

Vlasnik računa može u bilo koje vrijeme Ministarstvu dostaviti dokaz o vlasništvu nad sre-dstvima sa neaktivnog depozitnog računa.

Ministarstvo će pregledati dokaze i ako su isti zadovoljavajući novac vratiti vlasniku računa.

Ministarstvo izdaje propise vezano za procedure potražiwawa sredstava sa neaktivnih računa.

Ministarstvo je dužno objaviti informacije o svim neaktivnim računima jednom godišwe u najmawe tri dnevna lista koja su dostupna na teritoriji Republike Srpske i najmawe jednom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko.

Agencija izdaje propise o obračunatim kamatama i visini naknada za neaktivne račune do momenta pre-baciwawa na Ministarstvo.

Od momenta prebaciwawa neaktivnih računa na Ministarstvo, vlasnik računa nema pravo na kamatu.

#### Član 100.

Pri obavqawu poslowa sa licima povezanim sa bankom i poslowa u ime i za račun lica povezanih sa bankom, banka ne može ponuditi tom licu povoljnije uslove od onih koje ponudi drugim licima koja nisu povezana sa bankom.

U smislu stava 1. ovog člana licima povezanim sa bankom posebno se smatraju:

1. predsjednik i članovi nadzornog odbora, članovi uprave, te članovi wihovih užih porodica do trećeg ste-pena po krvnom srodstvu ili braku, ili lica koja žive u istom domaćinstvu, ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije,

2. lica sa značajnim vlasničkim interesom u banci, te članovi wihovih užih porodica do trećeg stepena po krvnom srodstvu ili braku, ili lica koja žive u istom domaćinstvu, ili imaju međusobno povezane ili zaje-dničke investicije,

3. pravna lica sa običnim akcijama, prioritetnim akcijama i glasačkim pravima u banci,

4. pravna lica u kojima banka ima značajne vlasničke interese,

5. pravna lica u kojima značajan vlasnički interes imaju ista ona pravna ili fizička lica koja imaju značajan vlasnički interes u banci,

6. pravna lica u kojima je imalac značajnog vla-sničkog interesa, član nadzornog odbora ili uprave jeste jedno od lica pomenutih u tačkama 1. do 5. ovog stava,

7. povezana lica, kao i povezana lica akcionara banke.

Banka ne može dodjeqivati kredite svojim službenicima u iznosu većem od iznosa određenog u propisima Agencije.

Agencija donosi propise kojima se obezbjeđuje rea-lizacija ograničewa utvrđenih u st. 1. do 3. ovog člana.

#### Član 101.

Banka ne smije sticati, vršiti konverzije ili trans-fere, niti posredovati prilikom sticawa, konverzije ili transfera novca ili druge imovine, za koju zna ili bi mogla osnovano pretpostaviti da je stečena vršewem krivičnog djela.

Banka se ne smije upustiti u transakciju za koju zna ili za koju može osnovano pretpostaviti da je namijewe-na prawu novca u skladu sa Zakonom o sprečawu prawa novca. Banka ne smije vršiti konverzije ili transfere, niti posredovati prilikom sticawa, konverzije ili transfera novca ili druge imovine, za koju zna ili bi mogla osnovano pretpostaviti da bi se mogle koristiti za terorističke aktivnosti ili za pomagawe lica koja su ukqučena u terorističke aktivnosti ili wihovo poma-gawe, niti smije vršiti konverzije ili transfere, niti posredovati prilikom sticawa, konverzije ili trans-

fera novca ili druge imovine, za koju zna ili bi mogla osnovano pretpostaviti da bi ih mogli koristiti poje-dinci ili pravna lica ili organi koji opstruišu ili prijete da opstruišu ili predstavqaju značajan rizik od aktivne opstrukcije sprovođewa mirovnog procesa, ili koji materijalno pomažu, sponzorišu ili pružaju finansijsku ili tehnološku podršku, ili daju robu i usluge kao podršku takvom opstrukcionizmu, ili koji su u vlasništvu ili pod kontrolom, ili djeluju ili nasto-je da djeluju direktno ili indirektno u ime i za račun bilo koga od gore navedenih.

Svaka banka će uspostaviti internu kontrolu i komunikacione procedure u ciqu otkrivawa i sprečavawa transakcija koje ukqučuju kriminalne aktivnosti, prawe novca, ili aktivnosti koje podržavaju terorizam kao i one koje podržavaju opstru-kciju mirovnog procesa ili je materijalno pomažu u skladu sa stavom 1., 2. i 3. ovog člana.

Svaka banka će preduzeti razumne mjere kako bi na zadovoljavajući način ustanovila pravi identitet bilo kojeg lica koje želi ući u poslovne odnose sa tom bankom, koja obavqa transakciju ili seriju transakcija u toj banci, tako što će od navedenog lica tražiti službeni dokument kojim se može utvrditi wegov ide-ntitet (lična karta, rodni list, vozačka dozvola, pasoš ili neko drugo sredstvo za utvrđivawe identifikacije), a u slučaju da se radi o pravnom licu, potrebno je predočiti izvod iz registra o osnivanju preduzeća. Svaka banka će preduzeti razumne mjere kako bi ustanovila da li to lice obavqa navedene poslove u ime drugog lica. Ako se ustanovi da to lice obavqa navedene poslove u ime drugog lica, banka će preduzeti razumne mjere kako bi ustanovila pravi identitet takvog lica.

Svaka banka će preduzeti razumne mjere kako bi na zadovoljavajući način ustanovila pravi identitet bilo kojeg lica koje želi izvršiti transakciju od 30.000 KM ili više, ne računajući iznos novca potreban za izvršewe transakcije. Nadzorni odbor, uprava i svi radnici banke odgovorni su da automatski i brzo obavijeste Ministarstvo finansija - Odjeqewa za sprečavawe prawa novca i Agenciju za bankarstvo Republike Srpske o svim transakcijama od 30.000 KM ili više, kao i o svim onim transakcijama banke za koje znaju ili opra-vdano sumwaju da su u suprotnosti sa odredbama st. 1., 2. ili 3. ovog člana. Takođe, dužni su da na zahtjev Odjeqewa za sprečavawe prawa novca ili Agencije dostave informacije o navedenim transakcijama. Obezbjedivawe informacija u skladu sa ovim članom se neće smatrati kao otkrivawe poslovnih tajni.

Direktor banke blokira depozitne račune, ili bilo koji drugi vid računa, drugu imovinu i vrijednosti fizičkih ili pravnih lica nakon što se pismeni nalog Odjeqewa za sprečavawe prawa novca ili Agencije dostavi ili pošaqe faksom. Prema direktoru banke, ili pojedincu koji nastupa u ime i za račun banke, ili zaposlenom licu u banci, u slučaju da ne postupi u skladu sa nalogom za blokadu računa, postupa se u smislu člana 123. stav 1. tačka 23. navedenog zakona kao da učestvuju u transakcijama protivno odredbama navedenog člana 101., pri čemu se u cjelosti primjewejuje član 123. kao i član 124. ovog zakona. Takvo nepostupawe će se u smislu člana 125. zakona tretirati kao prekršaj iz navedenog člana 123. zakona.

Od banaka će se tražiti da Agenciji za bankarstvo Republike Srpske prosljede sve informacije koje se odnose na radwu preduzetu u skladu sa nalogom za blokadu računa kao i sve informacije koje se odnose na pokušaje transakcija sa računa ili na račun, neposred-no nakon prijema tih informacija.

#### Član 102.

Uslove otvarawa računa kod banke sa sjedištem izvan Republike Srpske propisuje Agencija.

Agencija može propisati uslove bankama za obavljanje usluga platnog prometa u skladu sa propisima o platnom prometu.

#### UP - KNJIGOVODSTVO, REVIZŠA I KONTROLA

##### Član 103.

Banka i njena supsidijarna lica dužni su uredno, ažurno i kontinuirano voditi knjigovodstvene evide-ncije poslovanja i pripremati godišnje finansijske izvještaje koji na adekvatan način prikazuju njihove aktivnosti i finansijsko stanje, u obliku i sa sadržajem utvrđenim zakonom, međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima Agencije.

Knjigovodstvene evidencije i finansijski izvještaji banke moraju iskazivati i finansijsko stanje njenih su-psidijarnih lica pojedinačno i na konsolidovanoj osnovi.

##### Član 104.

Banka i njena supsidijarna lica dužni su imenovati, uz odobrenje Agencije, nezavisnog vanjskog revizora, koji:

1. banci daje savjete o primjeni računovodstvenih standarda,

2. priprema i organima upravljanja banke podnosi godišnji izvještaj, sa njegovim mišljenjem da li fina-nsijski izvještaji daju potpun, tačan i vjerodostojan pregled finansijskog stanja banke, u skladu s odredbama ovog zakona i propisima Agencije,

3. informiše odbor za reviziju, nadzorni odbor, upravu i Agenciju o protivpravnom postupanju radnika banke ili njenog supsidijarnog lica, ili nepravilnosti ili nedostatku u upravljanju ili poslovanju banke ili njenog supsidijarnog lica, za koje je saznao, a koji mogu prouzrokovati materijalni gubitak za banku ili njeno supsidijarno lice, i

4. u godišnjem izvještaju daje komentare odboru za reviziju, nadzornom odboru, upravi banke i Agenciji o efikasnosti unutrašnjeg revizora i sistemu unutrašnje kontrole.

Banka je dužna na zahtjev Agencije odmah dostaviti dodatne podatke i mišljenje revizora o banci i njenim supsidijarnim licima, na račun banke, odnosno njenih supsidijarnih lica.

##### Član 105.

Banka je dužna dostaviti Agenciji godišnji fina-nsijski izvještaj u roku od 75 dana, a izvještaj vanjskog revizora u roku od pet mjeseci od isteka te poslovne godine na koju se izvještaj odnosi.

Banka je dužna da izvještaj vanjskog revizora u skraćenom obliku, u roku od 15 dana po njegovom prijemu, objavi u jednom ili više dnevnih listova dostupnih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i o tome, uz dostavu kopije objave, odmah obavijesti Agenciju.

Osim objavljivanja godišnjeg izvještaja vanjskog revizora, banka je dužna da na kraju svakog prvog polu-godišta objavi nerevidirani polugodišnji izvještaj koji uključuje bilans stanja uključujući cjelokupnu va-nbilansnu evidenciju, bilans uspjeha i izvještaj o gotovinskim tokovima, kao i informacije koje sadrže imena članova nadzornog odbora i uprave i svih akcionara koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravima.

Izvještaj iz stava 3. ovog člana banka je dužna obja-viti u roku od trideset dana nakon isteka prvog polugo-dišta, u jednom ili više dnevnih lokalnih listova do-stupnih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, i na svojim šalterima kopije istih učiniti stalno dostu-pnim svojim klijentima.

## Član 106.

Banka je dužna pripremati i dostavljati Agenciji izvještaje o poslovanju, likvidnosti, solventnosti i rentabilnosti, za sebe i svoja supsidijarna lica pojedinačno i na konsolidovanoj osnovi, u obliku, sa sadržajem i u rokovima utvrđenim propisima Agencije.

Banka i dijelovi banke otvoreni u Distriktu Brčko, kao i dijelovi banke sa sjedištem izvan Republike Srpske podliježu svim oblicima nadzora od strane Agencije u skladu sa propisima Agencije.

Subjekti iz stava 2. ovog člana dužni su primiti kontrolore i revizore koje je Agencija imenovala i u potpunosti saradivati s njima.

## UŠ - POSTUPAK STEČAJA I LIKVIDACIJE

## Član 107.

Postupak stečaja i likvidacije banaka sprovodi se po posebnom zakonu osim u dijelu koji nije regulisan ovim zakonom.

## GH - PRIVREMENA UPRAVA I LIKVIDACIJA

## Član 108.

Agencija može imenovati privremenog upravnika banke kada ocijeni:

1. da je prekršen zakon, propis ili odluka Agencije, čime su ozbiljno ugroženi interesi deponenata,
2. da je svojim poslovanjem banka prouzrokovala ili može prouzrokovati značajno pogoršanje kapitala ili finansijskog stanja, ili druge ozbiljne rizike po interese deponenata,
3. da je banka prekršila i nastavlja sa povredom propisa iz člana 125. ovog zakona;
4. da je banka prikrila od Agencije ili njenih kontrolora i revizora poslovne knjige, dokumente, evidencije ili imovinu banke, ili je odbila pristup ovlašćenih lica tim knjigama,
5. da je opravdan zahtjev nadzornog odbora, odbora za reviziju, direktora ili skupštine akcionara banke za imenovanje privremenog upravnika banke,
6. da je kapital banke manji od 50% visine kapitala iz člana 90. stav 3. ovog zakona,
7. da banka ne plaća dospjele finansijske obaveze, 15 dana neprekidno ili 30 dana sa prekidima u trajanju 45 dana,
8. da je nakon oduzimanja dozvole za rad u banci potrebna zaštita interesa deponenata do imenovanja stečajnog upravnika.

## Član 109.

Banka se smatra nesolventnom kada Agencija, prema propisima koje donosi, utvrdi da je vrijednost obaveza veća od vrijednosti njenih sredstava.

U postupku opjene solventnosti, vrijednost sredstava i obaveza banke procjenjuje se u skladu sa standardima i procedurama utvrđenim propisima Agencije, pri čemu se u vrijednost sredstava i obaveza banke za budući period uključuje i realna propjena iznosa prihoda i rashoda banke za taj period.

Agencija je dužna oduzeti dozvolu za rad banci za koju utvrdi da je nesolventna, i pokrenuti postupak za njenu likvidaciju ili podnijeti zahtjev nadležnom sudu za pokretanje postupka stečaja.

Odluka Agencije o nesolventnosti banke je konačna. Član 110.

Privremenog upravnika banke Agencija imenuje rješenjem, u kojem je dužna navesti razloge imenovanja, u skladu sa članom 108. ovog zakona.

Rješenje o imenovanju, razrješenju ili produžetku mandata privremenog upravnika banke, bez odlaganja se dostavlja privremenom upravniku i banci u kojoj je

imenovan, objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i upisuje u registar banaka iz člana 18. ovog zakona i sudski registar kod nadležnog suda.

Privremeni upravnik ima apsolutni imunitet i zaštićen je od bilo kakve lične ili službene odgo-vornosti za preduzimawe ili nepreduzimawe koraka, ili donošewe odluka u okviru wegovih odgovornosti kao privremenog upravnika. Privremeni upravnik ne može biti sudski gowen ni na jednom sudu sve dok djeluje u dobroj namjeri u okviru odredaba ovog zakona.

## Član 111.

Privremeni upravnik banke ima pravo neograničenog pristupa i kontrole svih poslovnih prostorija banke, finansijske aktive, računovodstvenih i drugih evidencija, i ostale aktive banke i wenih su-psidijarnih lica.

Privremeni upravnik je dužan odmah po prijemu odluke o imenowawu preduzeti mjere zaštite i spriječawawa otuđewawa i zloupotrebe aktive i doku-mentacije banke i wenih supsidijarnih lica.

U preduzimawu mjera iz svoje nadležnosti Agencija i privremeni upravnik ovlašćeni su da traže pomoć nadležnih organa unutrašwih poslova i drugih organa.

## Član 112.

Privremeni upravnik je ovlašćen i odgovoran za zaštitu imovine i preuzimawe kontrole nad poslo-vawem banke i donošewe odluke o nastavku poslovwawa banke.

U toku mandata privremenog upravnika banke, sva ovlašćewawa nadzornog odbora, odbora za reviziju, uprave i akcionara banke za donošewe odluka ili preduzimawe aktivnosti prestaju.

Privremeni upravnik ima sva ovlašćewawa nadzornog odbora, odbora za reviziju, uprave, i akcionara, u skladu sa rješewem Agencije o wegovom imenowawu.

Privremeni upravnik može odmah da ukine sva ovlašćewawa predstavnicima banaka u nadzornim odbori-ma i upravi i skupštini supsidijarnih lica banke i u svim vlasničkim udjelima banke, i ostvaruje direktno ili putem zastupnika sva ovlašćewawa takvih predstavni-ka.

Privremeni upravnik ovlašćen je da:

1. vrši prodaju imovine i otkup obaveza banke, s cijeom očuwawa odgovarajuće vrijednosti banke ili zaštite interesa deponenata i drugih kreditora banke,
  2. otkaže ili jednostrano dopuni i izmijeni ugovore koje je banka potpisala, ukqučujući i obustavu obračuna kamata i promjenu kamatne stope, naknada i rokova do-spjeća, a može izvršiti i prebijawe kredita depoziti-ma istog fizičkog ili pravnog lica,
  3. donosi odluke o otpuštawu, degradirawu, suspenz-iji i raspoređiwawu zaposlenih u banci,
  4. suspenduje prikupqawe depozita,
  5. zakqučuje i potpisuje ugovore i preuzima obaveze u ime i za račun banke,
  6. podnosi i ulaže zahtjeve i tužbe u ime i za račun banke, te zastupa banku u sudskom i upravnom postupku;
  7. obustavi sve isplate članovima nadzornog odbora, uprave, odbora za reviziju i akcionarima banke,
  8. izvrši isplate depozita fizičkih osoba u okviru sredstava koja su na raspolagawu i na pro rata osnovi ako je primjenqivo.
- U zavisnosti od toga kolike su rezerve za prioritete iz člana 119. tačka 1. i 2. ovog zakona, najveći iznos koji se isplaćuje fizičkom licu biće ukupan iznos svih wegovih depozita, umawen za bilo koji zakonski ili ugovorni dug koji banci duguje fizičko lice ili iznos od 5.000 KM, tj. iznos koji je mawi od ta dva.

Depoziti neće obuhvatiti sredstva koja su položena na bilo kojem računu čije vlasništvo nije transparentno ili bilo koji depozit koji nije uplaćen na ime ili sredstva koja se čuvaju u sefu banke. Isto tako neće biti obuhvaćena sredstva, krediti ili bilo koja druga transakcija za koju su fizičkom licu isplaćene kamate, bez obzira da li preferencijalne ili druge vrste i/ili bilo koje druge finansijske olakšice od strane banke koje su mogle doprinijeti pogoršavu finansijskog stawa banke.

Članovi nadzornog odbora banke, uprave banke, akcionari s učešćem od najmanje pet (5%) u osnovnom kapitalu banke i lica nadležna za sprovođenje zakonom propisane revizije i kontrole krigovodstvene dokumentacije banke nemaju pravo na bilo kakvu isplatu.

Članovi uže porodice, srodnici lica iz prethodne rečenice po krvi i po tazbini do trećeg stepena, kao i treća lica koja postupaju u ime tih lica takođe nemaju pravo na bilo kakvu isplatu.

9. može da isplati, uz odobrenje Agencije, depozite pravnih lica i ostalih deponenata na pro rata osnovi nakon plaćawa i rezervisawa sredstava za veće prioritete i rezervisawa sredstava za poslovawe i troškove. Privremeni upravnik postupuje u skladu sa ostalim uslovima utvrđenim u tački 8. ovog člana,

10. Agenciji podnese zahtjev za izdavanje rješewa svim bankama na području Republike Srpske za obustavu isplata sa računa koje neuredni dužnici banke pod privremenom upravom i/ili garanti tih dužnika i wihova povezana lica imaju u drugim bankama sve dok te obaveze ne izmire,

11. svi transferi običnih i prioritarnih akcija uključujući prodaju, prenos prava ili zaloge zahtijevaju prethodno pismeno odobrenje privremenog upravnika i Agencije.

Agencija je dužna da u roku od 15 dana postupi po zahtjevu privremenog upravnika iz stava 5. tačka 10. ovog člana.

Odluka Agencije iz stava 5. tačka 10. ovog člana i stava 6. ovog člana, izvršava se prije svakog drugog naloga za isplatu i prije svakog drugog osnova za naplatu utvrđenog u drugim zakonima.

Privremeni upravnik može određena ovlašćewa prenijeti na druga lica.

Privremeni upravnik dužan je sprovođiti zakone i propise i naloge Agencije.

#### Član 113.

Privremeni upravnik je dužan da sačini pismeni izvještaj o finansijskom stawu i perspektivi banke, sa projekcijom bilansa stawa i dokumentovanim pretpostavkama na osnovu kojih je analiza urađena, uključujući podatke koji se odnose na kamatne stope i mjere za pobošawe aktive, troškove održavawa aktive i nepredviđene obaveze, i dostaviti Agenciji u roku od 60 dana od dana imenowawa, ako odlukom Agencije nije utvrđen duži rok.

Privremeni upravnik u izvještaju iz stava 1. ovog člana predlaže jednu ili više slijedećih mjera:

1. ukidawe dozvole za rad i likvidaciju banke, s procjenom iznosa aktive koja će biti realizovana u likvidaciji banke,
2. sanaciju banke, uključujući i povećawe kapitala banke do propisanog minimuma, u skladu sa zakonom i propisima Agencije,
3. prodaju dijelova imovine i/ili otkup obaveza banke, odnosno prodaju banke,
4. spajawe ili pripajawe banke sa drugom bankom.

#### Član 114.

Ukoliko privremeni upravnik u svom izvještaju ne predloži jednu od mjera iz člana 113. stav 2. tačke 2 - 4.

ovog zakona, Agencija je dužna donijeti odluku o konačnom ukidawu dozvole za rad i likvidaciji banke, u roku od 30 dana od dana prijema izvještaja privremenog upravnika.

Prilikom odlučiwawa o planu mjera predloženom u izvještaju privremenog upravnika, Agencija je dužna cijeniti i potrebu zaštite interesa deponenata i ostalih povjerilaca banke, te utvrditi postojawe realnih pretpostavki da se predloženi plan uspješno sprovede u periodu od 12 mjeseci po donošenju odluke Agencije o izvještaju privremenog upravnika.

Agencija može izmijeniti ili dopuniti plan predložen od privremenog upravnika, prilikom usvajawa izvještaja ili tokom sprovođewa plana.

Kada na osnovu izvještaja privremenog upravnika ukine dozvolu za rad i donese odluku o likvidaciji banke, uzimajući u obzir aktivu i pasivu banke, Agencija može po sopstvenoj procjeni:

1. imenovati likvidacionog upravnika, u skladu sa članom 116. ovog zakona, i u slučaju kada visina obaveza ne prelazi vrijednost aktive banke, koji će izvršiti likvidaciju aktive pod najpovoljnijim uslovima koje može postići uz saglasnost Agencije i iz ostvarenih sredstava izvršiti isplatu obaveza po redoslijedu prioriteta iz člana 119. ovog zakona. Za preostali dio aktive i obaveza, koji eventualno ne može likvidirati u razumnom vremenskom roku prema diskrecionoj ocjeni Agencije, na prijedlog likvidacionog upravnika Agencija može podnijeti nadležnom sudu zahtjev za pokretawe postupka stečaja, ili

2. odmah podnijeti nadležnom sudu zahtjev za pokretawe postupka stečaja i imenowawa stečajnog upravnika banke.

Izuzetno od odredaba zakona kojim se uređuje prinudno poravnawe, stečaj i likvidacija pravnih lica, samo Agencija može podnijeti zahtjev za pokretawe postupka stečaja banke.

#### Član 115.

Pokretawem likvidacije banke prestaju svi parnični postupci protiv we.

#### Član 116. Ovlašćewa privremenog

upravnika banke prestaju:

1. rješewem Agencije, ili istekom mandata utvrđenog rješewem o imenowawu ili kasnijim rješewem o produženju prvobitnog mandata,
2. rješewem Agencije o ukidawu bankarske dozvole i likvidacije banke,
3. rješewem Agencije o imenowawu likvidacionog upravnika banke, ili
4. rješewem nadležnog suda o imenowawu stečajnog upravnika.

#### Član 117.

Ako na osnovu izvještaja privremenog upravnika odluči da banku proda, pripoji drugoj banci ili likvidira, Agencija može imenovati likvidacionog upravnika za sprovođewe te odluke.

Likvidacionog upravnika banke Agencija imenuje rješewem, u kojem navodi i razloge imenowawa, u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Za likvidacionog upravnika banke može biti imenovan lice koje ispuwawa uslove u pogledu profesionalnih kvalifikacija, iskustva i povjerewa, utvrđene ovim zakonom i propisima Agencije.

Rješewe o imenowawu, razrješewu ili produženju mandata likvidacionog upravnika banke Agencija bez odlagawa dostavqa likvidacionom upravniku i banci u kojoj je imenovan, objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", i upisuje u registar banaka iz člana 18. ovog zakona i sudski registar kod nadležnog suda.

Danom imenovana likvidacionog upravnika preta-ju sva ovlašćena, nadležnosti i vlasnička prava člano-va nadzornog odbora, uprave, odbora za reviziju i akcionara banke.

Likvidacioni upravnik je u roku od sedam dana od dana prijema rješewa o imenovanu dužan da u najmawe tri dnevna lista koja su dostupna na teritoriji Republike Srpske i najmawe jednom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko izda obavještwewe da su svi povjerioci dužni da likvidacionom upravniku pri-jawe sva svoja potražiwawa prema banci u roku od 60 dana od dana izdawawa prwe obavijesti.

U roku od 30 dana nakon prwe objawe likvidacioni upravnik je dužan da objawi drugo obavještwewe povjeri-ocima u najmawe tri dnevna lista koja su dostupna na teritoriji Republike Srpske i najmawe jednom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Distriktu Brčko.

Svi povjerioci su dužni da likvidacionom upravniku prijawe svoja potražiwawa prema banci u roku od 60 dana od dana prwe objawe.

Likvidacioni upravnik ima apsolutni imunitet i zaštićen je od bilo kakve lične ili službene odgo-vornosti za preduzimawe ili nepreduzimawe koraka, ili donošewe odluka u okviru wegovih nadležnosti kao likvidacionog upravnika. Likvidacioni upravnik ne može biti sudski gowen ni na jednom sudu sve dok djeluje u dobroj namjeri u okviru odredaba ovog zakona.

Prebijawa potražiwawa s dugowawima banke moguća su samo uz pridržawawe redosljedaja prioriteta iz člana 119. ovog zakona.

Likvidacioni upravnik dužan je postupati u skladu sa zakonom, propisima i nalozima Agencije, i za obavqawe svojih ovlašćewa i odgovornosti odgovoran je Agenciji.

Likvidacioni upravnik banke, osim ovlašćewa privremenog upravnika iz člana 112. ovog zakona, ima ovlašćewa da:

1. proda imovinu i otkupjuje obaveze banke, djeli-mično ili u cjelini,

2. proda banku ili je pripoji drugoj banci, uz sagla-snost Agencije,

3. likwidira banku i u tom postupku odlučuje o osno-vanosti i isplati obaveza banke.

Postupak utvrđiwawa potražiwawa i raspodjele aktive i pasive prilikom likwidacije banke uređuje se propisima Agencije.

Tokom sprovođewa plana prodaje banke ili wenog pripajawa drugoj banci, likvidacioni upravnik po-dnosi Agenciji izvještaj o realizaciji plana, najmawe jednom tromjesečno.

Tokom sprovođewa plana prodaje banke ili wenog pripajawa drugoj banci, Agencija može uz pribavqeno mišqewe likvidacionog upravnika, obustaviti taj po-stupak i donijeti odluku o likwidaciji banke.

#### Član 118.

Na prijedlog privremenog upravnika ili likvida-cionog upravnika, Agencija može depozite u banci i druge obaveze banke proglasiti djelimično ili potpuno blokiranim.

Odluku iz stava 1. ovog člana Agencija donosi iskučivo radi pravilnog i potpunog sprovođewa plana privremenog upravnika, odnosno funkcija likvida-cionog upravnika, koji je ovlašćen i dužan takvu odluku sprovođiti na način kojim se obezbjeđuje maksimalna zaštita vrijednosti depozita i sredstawa u banci.

#### Član 119.

U procesu likwidacije ili stečaja, isplata obaveza vrši se po slijedećem redosljedaju prioriteta:

1. dugovi banke po osnovu zajmova datih banci ili drugih obaveza banke stvorenih tokom privremene

uprave ili postupka likwidacije banke, u skladu sa ovim zakonom,

2. potražiwawa osiguranih kreditora do vrijednosti wihovog osigurawa,

3. potražiwawa Agencije za osigurawe depozita Bosne i Hercegovine za naknadu isplaćenih depozita fizičkim i pravnim licima najviše do iznosa defi-nisanog Zakonom o osigurawu depozita u bankama Bosne i Hercegovine,

4. depoziti fizičkih i pravnih lica najviše do iznosa definisanog Zakonom o osigurawu depozita u bankama Bosne i Hercegovine deponentu, a koji nisu na drugi način isplaćeni od strane Agencija za osigurawe depozita Bosne i Hercegovine u skladu sa tačkom 3. ovog člana,

5. ostali depoziti, ukqučujući depozite fizičkih lica iznad iznosa definisanog Zakonom o osigurawu depozita u bankama Bosne i Hercegovine po deponentu, a koji nisu isplaćeni u skladu sa tačkom 4. ovog člana,

6. neaktivni računi prebaćeni na Ministarstvo,

7. potražiwawa ostalih kreditora,

8. potražiwawa vlasnika prioritetnih akcija

9. potražiwawa vlasnika običnih akcija.

U postupku iz stava 1. ovog člana isplata bilo kakvih obaveza banke prema članovima nadzornog odbo-ra, uprave, odbora za reviziju, akcionarima banke sa na-jmawe 5% udjela, povezanim licima i povezanim bankama se suspenduje sve dok u potpunosti ne budu isplaćene obaveze prema drugim licima povjerioci banke.

Treća lica koja djeluju u ime fizičkih i pravnih lica navedenih u prethodnom stavu kao i članovi uže porodice, srodnici lica iz prethodnog stava po krvi i po tazbini do trećeg stepena, takođe nemaju pravo na isplatu dok se svi ostali povjerioci banke ne isplate u potpunosti.

## X - OBAVEZE I ODGOVORNE STRANE

### Član 120.

Prodaju imovine, otkup obaveza, ili raspodjelu aktive i pasive, odnosno prodaju ili pripajawe banke, privremeni upravnik ili likvidacioni upravnik dužan je sprovesti tako da:

1. postigne maksimalnu cijenu takvom prodajom ili raspodjelom, radi zaštite deponenata i ostalih povje-rilaca banke,

2. osigura ravnopravnost mogućih kupaca ili part-nera za pripajawe,

3. onemogućiti bilo koju vrstu diskriminacije pri-likom nadmetawa i razmatrawa ponuda,

4. obezbjeđuje da kupac ili partner za pripajawe bude lice ili banka u pretežnom vlasništwu i pod ko-ntrolom privatnih lica, osim ako je to, uz pismeno odobrewwe Agencije, banka u državnom vlasništwu čiji je plan privatizacije odobren od nadležnog državnog organa, ili banka u pretežnom vlasništwu strane držawe ili vlade.

### Član 121.

Banka se u sudskom postupku može proglasiti odgo-vornom, pojedinačno ili solidarno sa ostalim bankama ili privrednim subjektima za obaveze banke ili privrednog subjekta koje je platežno nesposobno ili je pod stečajem, s tim da postoje dokazi da se banka i privredni subjekti nalaze u okolnostima povezanog upravqawa.

Povezano upravqawe može proizaći iz sporazuma između banke i/ili privrednih subjekata ili iz wihovih podzakonskih akata ili kada se u sastavu nadzornih odbora nalazi većina istih lica, ili lica povezanih sa bankom u skladu sa članom 100. ovog zakona, ili je većina akcija u posjedu istih lica.

## Član 122.

Akcionar banke odgovara za obaveze banke do visine svog udjela.

Izuzetno od odredbi stava 1. ovog člana, kad je nad bankom otvoren stečaj ili je banka nesolventna, akcionari banke, članovi uprave i nadzornog odbora banke i druga pravna ili fizička lica, ako su faktički imala neposredan ili posredan bitan uticaj na poslovanje banke ili kontrolu nad bankom, odgovaraju, pojedinačno ili solidarno, za obaveze banke cjelokupnom svojom imovinom u slučajevima:

- kad je banka korišćena za ispuštanje cigeva koji su u suprotnosti sa cjevama banke utvrđenim zakonom, ili
- kad se nije pravila razlika između imovine banke i lične imovine gore navedenih lica, ili
- kad je banka poslovala s cjevom prevare povjerioca ili protiv interesa povjerioca, ili
- kad je uzrok stečaja ili nesolventnosti banke namjerno loše rukovođenje ili krajnja nepažnja pri rukovođenju bankom.

## XI - KAZNENE ODREDBE

## Član 123.

Novčanom kaznom od 5.000 do 17.000 KM kazniće se za prekršaj banka, odnosno drugo pravno lice, ako:

1. se bavi primanjem novčanih depozita ili drugih naplativih novčanih sredstava ili daje kredite bez dozvole Agencije, protivno odredbi člana 2. stav 1. ovog zakona,
2. u svom nazivu koristi riječi suprotno odredbama člana 2. stav 3. ovog zakona,
3. direktno ili indirektno prikuplja depozite na način iz člana 3. ovog zakona,
4. nastavi da obavlja bankarsku djelatnost protivno zabrani iz člana 21. stav 4. ovog zakona,
5. ne likvidira svoju aktivu i ne isplati svoje obaveze u skladu sa članom 21. stav 4. ovog zakona,
6. ne održava uplaćeni akcionarski kapital i neto kapital u skladu sa članom 22. ovog zakona,
7. bez odobrenja Agencije prekorači ograničenja iz člana 23. stav 1. ovog zakona,
8. banka, bez dozvole Agencije, investira protivno članu 24. ovog zakona,
9. bez saglasnosti Agencije preduzima radnje i aktivnosti spajanja, pripajanja ili podjele banke protivno odredbi člana 28. stav 1. i stavka u primjenu izmjene i dopune statuta protivno odredbi člana 32. stav 3. ovog zakona,
10. svoje aktivnosti ne obavlja u skladu s internim aktima iz člana 32. ovog zakona,
11. za dosje Agencije ne dostavlja potrebna akta u skladu sa članom 32. stav 2. ovog zakona,
12. imenuje predsjednika i članove nadzornog odbora, direktora i uprave suprotno odredbama člana 80. ovog zakona,
13. nadzorni odbor, uprava i članovi njihove uže porodice koji s wima žive u zajedničkom domaćinstvu ne prilože potpisanu izjavu o svom imovnom staju u skladu sa članom 82. ovog zakona,
14. ne čuva poslovne tajne u skladu sa odredbama člana 83. ovog zakona,
15. osnuje dio banke suprotno odredbama člana 84. ovog zakona,
16. svoje poslovanje obavlja suprotno odredbi člana 86. ovog zakona,
17. postupa suprotno odredbama članova 88. i 89. ovog zakona,

18. ulazi u transakcije ili učestvuje u djelatnostima protivno zabrani neloyalne konkurencije iz člana 88. ovog zakona,

19. ne pridržava se ograničenja u poslovanju iz člana 90. do 96. ovog zakona,

20. ne čuva dokumentaciju i evidencije u skladu sa odredbama člana 97. ovog zakona,

21. svoje klijente redovno ne izvještava u skladu sa članom 98. ovog zakona,

22. obavlja transakcije s povezanim licima protivno odredbama člana 100. ovog zakona,

23. sudjeluje u transakcijama protivno odredbama člana 101. ovog zakona,

24. ne imenuje nezavisnog vawskog revizora u skladu sa članom 104. ovog zakona,

25. ne dostavi Agenciji finansijski izvještaj i izvještaj vawskog revizora, ili ukoliko ne objavi finansijske informacije u skladu sa članom 105. i 106. ovog zakona,

26. u postupku kontrole banke ne saraduje sa Agencijom u skladu sa odredbama člana 106. ovog zakona.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana, rok za otkrivanje prekršaja ograničen je na tri godine. Nakon otkrivanja prekršaja, rok predviđen za podnošenje prekršajne prijave Komisiji za prekršaje ograničen je na jednu godinu.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana može se u skladu sa visinom pričinjene štete ili neizvršene obaveze izreći novčana kazna najviša do dvadesetostrukog iznosa pričinjene štete ili neizvršene obaveze koja je predmet prekršaja.

Nakon što Komisija za prekršaje otkrije svjesno loše upravljanje, može odrediti da se svaki naredni dan kršava smatra posebnim prekršajem.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice i lice koje je učinilo prekršaj u banci odnosno drugom pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 KM - 1.700 KM.

Sve novčane kazne propisane ovim članom uplaćuju se u buxet Republike Srpske.

Utvrđivanje odgovornosti i izricanje mjera po ovom zakonu ne isključuje utvrđivanje odgovornosti i izricanje mjera utvrđenih drugim zakonima.

## Član 124.

Prekršajni postupak u prvom stepenu vodi i rješavanje donosi Komisija za prekršaje koju imenuje direktor Agencije u skladu sa zakonom.

Komisija ima tri člana i vodi prekršajni postupak u skladu sa Zakonom o prekršajima i ovim zakonom.

## Član 125.

Agencija za svaki slučaj pojedinačno određuje mjere koje su određene ovim članom.

Agencija može preduzeti jednu ili više mjera iz ovog člana prema banci ili članovima wenog nadzornog odbora, uprave, radnicima banke, licima koja imaju značajan vlasnički interes ili povezanim licima:

1. izdati pismeno upozorenje,
2. sazvati skupštinu akcionara ili drugih vlasnika banke u ciju rasprave i razmatranje sanacionih mjera koje treba preduzeti,
3. izdati pismeni nalog:
  - a) kojim se nalaže da banka prestane i da se uzdrži od prekršaja ovog zakona i propisa Agencije, te preduzimanje mjera za sanaciju, ili
  - b) u ciju nametava posebnih zahtjeva za oprezno poslovanje koji se razlikuje od onih koji se inače primjenjuju za datu banku,
4. izdati pismeni nalog koji sadrži upute u vezi kamatne stope, roka dospijanja ili drugih uslova koji se



primjenu na bilo koji vid finansiranja koji je banka izvršila ili primila (uključujući i depozite), ili koji se odnose na neočekivane obaveze banke,

5. izreći novčane kazne u skladu sa ovim zakonom,

6. izdati pismeni nalog o privremenoj suspenziji članova skupštine, nadzornog odbora, uprave, ili radnika banke kada:

a) utvrdi da su takva lica napravila jedan od prekršaja koji su navedeni u članu 123. ovog zakona ili

b) ako takva lica ne ispunjavaju uslove u pogledu kvalifikacije, iskustva ili drugim uslovima koji su određeni propisom Agencije,

7. izdati pismeni nalog kojim se zabranjuje da jedno ili više lica koja posjeduju značajan vlasnički interes u banci imaju pravo glasa ili kojim se od takvih lica traži da prodaju ili rasprodaju ukupan ili bilo koji dio njihovih vlasničkih prava u banci, u skladu sa zakonom i u vremenskom periodu koji se odredi nalogom, kada:

a) Agencija utvrdi da su takva lica namjerno ili grubo počinila jedan od prekršaja koji su navedeni u članu 123. ovog zakona,

b) Agencija dode do saznanja koja opravdavaju odbijanje izdavanja odobrenja za sticanje ili povećanje značajnog vlasničkog interesa ili

c) je značajan vlasnički interes stečen ili povećan bez prethodnog odobrenja Agencije,

8. odrediti dodatne uslove za bankarsku dozvolu u obimu koji je potreban da se ispravi učinjeni prekršaj,

9. imenovati savjetnika za banku uz saglasnost nadzornog odbora banke, sa ovlaštewima koje odredi Agencija,

10. imenovati vawskog revizora na trošak banke kako bi on izveo finansijsku i operativnu reviziju pod uslovima koje je postavila Agencija,

11. imenovati privremenog upravnika u skladu sa odredbama ovog zakona,

12. ukinuti banci bankarsku dozvolu.

U slučaju da Agencija odluči da preduzme mjere propisane tačkama 3, 9, 11, i 12 prethodnog stava o tome će obavijestiti Agenciju za osigurawe depozita Bosne i Hercegovine.

U slučaju da Agencija izda nalog za prodaju svih ili dijela običnih i prioritarnih akcija, potencijalni kupac mora prvo dobiti odobrenje od Agencije.

Ako je lice na koje se odnosi stav 2. ovog člana optuženo za bilo kakve kriminalne radwe, Agencija može izdati pismeni nalog kojim se lice privremeno suspenduje sa njegovih pozicija u banci, i ako je primjenljivo, suspendovati njegovo pravo glasa u banci do okončawa postupka.

Ukoliko je pravosnažnom sudskom presudom lice iz prethodnog stava proglašeno krivim za te radwe, Agencija može izdati pismeni nalog kojim se takvo lice uklawa sa dužnosti koju je obavljalo u banci, i ukoliko je potrebno, može mu se zabraniti ostvariwawe prava glasa u banci i zahtijevati od wega da proda dio ili cjelokupan udio svog vlasništva u banci. Za nalog propisan ovim stavom nije potrebno nikakvo prethodno obavještwewe ili saslušawe.

Ako je bilo koje lice iz stava 2. ovog člana optuženo od strane Agencije za kršewe naloga Agencije ili bilo koje odredbe člana 123. ovog zakona i ako se smatra da to kršewe može nanijeti neposrednu štetu finansijskom položaju i sigurnosti finansijskog poslovanja banke, Agencija može izdati pismeni nalog za neposrednu i privremenu suspenziju tog lica sa njegovih poslova i ovlašćewa u banci, i ako je to primjenljivo, suspenziju korišćewa glasačkih prava u banci. Privremena suspenzija ne može trajati duže od 45 dana, odnosno do

momenta kada komisija za prekršaje donese odluku. Za pismeni nalog propisan ovim stavom nije potrebno nikakvo prethodno obavještwewe ili saslušawe.

Lice ne može imati poziciju niti učestvovati u aktivnostima banke bez prethodno izdatog odobrenja Agencije, ako se na wega odnosi nalog Agencije u slijedećim slučajewima :

1. da se takvo lice suspenduje ili odstrawuje iz banke ili

2. licu zabranjuje da ima značajan vlasnički interes u banci ili se od wega traži da proda značajan vlasnički interes koji ima u banci zbog namjernog ili grubog prekršaja ili

3. dovodi u vezu kriminalna aktivnost u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Nalog iz stava 5. tačka 3. ovog člana može se izdati svakom licu u periodu od pet godina nakon što je dato lice prestalo biti član nadzornog odbora, uprave, odbora za reviziju, akcionar, radnik ili imalac značajnog vlasničkog interesa u banci.

U slučaju da je od bilo kojeg lica zahtijevano da proda akcije sa pravom glasa koje ima u banci, a prema nalogu izdatom u skladu sa ovim članom i ono to ne učini u određenom periodu, Agencija je ovlašćena da te akcije sa pravom glasa proda na javnoj licitaciji, osim u slučaju kada se dozvola oduzima zbog nesolventnosti banke.

Protiv rješewa iz ovog člana može se uložiti prigovor direktoru Agencije u roku od osam dana od dana dostavljawa rješewa.

Podnošewe prigovora ne zadržawa izvršewe rješewa.

Mjere utvrđene ovim članom ne sprječavaju primjenu drugih građanskih ili krivičnih kazni utvrđenih drugim zakonom.

Ako se utvrdi da je banka počinila prekršaj iz člana 123. i Komisija za prekršaje izrekne novčanu kaznu, i utvrdi da je izvršen drugi isti ili sličan prekršaj u roku od šest mjeseci, Komisija za prekršaje mora dati upute Agenciji da preduzme jednu ili više radwi iz stava 2. tač. 6., 7., i 8. ovog člana.

U slučaju da ista banka izvrši treći isti ili sličan prekršaj u roku od šest mjeseci od dana kada je izvršen drugi prekršaj, a utvrđeno od strane Komisije za prekršaje, Komisija za prekršaje mora dati upute Agenciji da sprovede radwe iz stav 2., tačka 12. ovog člana.

## XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 126.

Banke koje imaju bankarsku dozvolu moraju uskladiti svoje poslovanje sa članom 22. ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2002. godine.

### Član 127.

Sve banke kojima je Agencija izdala bankarsku dozvolu podlijegeće Zakonu o osigurawu depozita u bankama Bosne i Hercegovine i moraju se kvalifikovati za osigurawe depozita najkasnije u roku od jedne godine od datuma stupawa na snagu Zakona o osigurawu depozita u bankama Bosne i Hercegovine.

### Član 128.

Agencija će uskladiti svoje propise sa ovim zakonom u roku od četiri mjeseca nakon stupawa na snagu ovog zakona.

Propisi iz stava 1. ovog člana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Propisi koje donosi Agencija u skladu sa ovim zakonom, kao i aktivnosti Agencije u primjeni svojih zakonom propisanih ovlašćewa zasnivaju se na osnovnim principima za efikasnu superviziju banaka koje objavljuje Bazelski komitet za superviziju banaka.

## Član 129.

Banke su dužne uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, izuzev odredbi iz člana 16. i 22. Zakona čiji je rok za primjenu propisan članovima 126. i 127. ovog zakona.

## Član 130.

Uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada drugih finansijskih organizacija regulišu se posebnim zakonima.

## Član 131.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o bankama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 18/99) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 13/00 i 18/01).

## Član 132.

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah "Službenom glasniku Republike Srpske".

u

Broj: 01-343/03  
30. aprila 2003. godine  
Banja Luka

Predsjednik  
Narodne skupštine,  
Dr **Dragan Kalinić**, s.r.

### Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02 i 38/03), člana 4. i člana 6. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri zapošljavanja, imenovanja i postavljanja državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/03), Agencija za državnu upravu, raspisuje

#### JAVNI KONKURS za upražnjeno radno mjesto

I Ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite 1. Pomoćnik

socijalne zaštite u Sektoru za socijalnu i dječiju zaštitu	ministra zdravstva i
---	-------------------------

II Opis poslova 1 izvršilac  
Pomoćnik

ministra zdravstva i socijalne zaštite u Sektoru za socijalnu zaštitu i dječiju zaštitu rukovodi radom sektora i obavlja najteže poslove iz djelokruga sektora, koordinira i raspoređuje poslove na neposredne izvršioce, ostvaruje saradnju sa drugim sektorima ministarstva u cilju što uspješnijeg izvršavanja zadataka sektora, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

III Pomoćnik ministra zdravstva i socijalne zaštite u Sektoru za socijalnu i dječiju zaštitu ima status državnog službenika.

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da je po svojim radnim i ličnim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

#### Posebni uslovi

- Visoka stručna sprema, pravni fakultet ili fakultet političkih nauka, 8 (osam) godina radnog iskustva u struci ili 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne uprave i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

## IV

Svi kandidati podliježu javnom testiranju. Javno testiranje podrazumijeva razgovor-intervju sa članovima izborne komisije, a kandidati koji nemaju položen stručni ispit polažu i pismeni test. O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

## V

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na Veb sajtu Vlade, [www.vladars.net](http://www.vladars.net), a može se dobiti i u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova osim dokaza o opštoj zdravstvenoj sposobnosti koji će dostaviti izabrani kandidat po okončanju izborne procedure. Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Kralja Petra I Karadorđevića broj 103. Prijave se mogu dostavljati i na e-mail: [adu@srps.gov.net](mailto:adu@srps.gov.net) sa naznakom tačnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem e-mail adrese obavezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od sedam dana od dana prijave.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljanja javnog konkursa. Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljanja u Dnevnom listu "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

## VI

Javni konkurs će se objaviti u Dnevnom listu "Glas Srpske", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

Broj: 01-120-47/03 10.  
juna 2003. godine Banja  
Luka

Direktor,  
**Dragomir Kutlija**, s.r.

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02 i 38/03), člana 4. i člana 6. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri zapošljavanja, imenovanja i postavljanja državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/03), Agencija za državnu upravu, raspisuje

#### JAVNI KONKURS za upražnjeno radno mjesto

I Ministarstvo finansija

1. Direktor Poreske uprave 1 izvršilac

II Opis poslova

Direktor Poreske uprave obavlja sve poslove utvrđene Zakonom o Poreskoj upravi, podzakonskim i drugim opštim pravnim aktima, predstavlja Poresku upravu i njom rukovodi, stara se o jedinstvenoj primjeni pravnih propisa, donosi odgovarajuće opšte i pojedinačne pravne akte i akte poslovanja, odlučuje o ostvarenju pojedinačnih prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa.

III Direktor Poreske uprave ima status državnog službenika.

Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da je po svojim radnim i ličnim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.